


PUOGAE YA SETSWANA

Buka I
Kgweditlharo
1 & 2



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 4 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-45-4
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
7th Edition

ISBN 978-1-920458-45-4



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-45-4

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 4. Buka I




Leina:

Mophato 4

Mophato:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA





Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso. porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Ithute ka ga Molaotheo wa Rephaboleki ya Aforikaborwa (1996)

Molaotheo wa Aforikaborwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Moporesidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshekelo e bile o kwa godingwana go na le mmuso.

O tlhalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaotheo wa lefatshe o teng go re sireletsa rotlhe jaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko
hisetori ya
rona.

A re se keng ra
boeletsa diphoso tsa
hisetori ya rona.

Molaotheo wa rona o re thusa go
akanya le go aga bokamoso jo bo
botoka jwa botlhe.

Rona, re le batho ba Aforikaborwa;

Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;

Re tlota ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;

Re tlota ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme

Re dumela gore Aforikaborwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona.

Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—

alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setshaba se se thailweng mo meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;

tlhome metheo ya demokerasi le bosetshaba jo bo buletseng botlhe jo mo go bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditsweng ka go lekana ke molao;

tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;

age Aforikaborwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.



Senka ditshwanelo tsa gago jaaka
Moaforikaborwa mme o tseye
maikarabelo a gago a go sireletsa
ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

Itse Molaotlhomo
wa Ditshwanelo &
Molaotlhomo wa
Maikarabelo.

May God protect our people.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatushedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.



Mophato

4



YA SETSWANA



Buka e ke ya ga:



SETSWANA

Buka

I

Dirisa Bukatiro mmogo le metswedi e mengwe ya gago. Bona KPCT (CAPS) ya Kgato ya Bogare ya Puogae.

DIKAEDITSA GO DIRISA BUKATIRO E

Re go amogela mo Bukatirong ya Puogae ya Kgato ya Bogare. Maemo a Puogae ya Kgato ya Bogare a ikaeletswe go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa puo ya barutwana mabapi le bokgoni jwa go buisana jo bo batliwang mo maemo a setho, le go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa borutegi jwa bona jo bo tlhokegang mo go ithuteng go kgabaganya kharikhulamo. Re solo fela gore o tlaa bona Bukatiro e e le mosola thata mo go thuseng barutwana ba gago go godisa bokgoni jo.

Bukatiro e rulagantswe go ya ka tsamao ya dibeke di le pedi tsa KPCT (CAPS). O tlaa fitlhela kakaretso ya dintlha tse di tshwanetseng go fitlhelwelwa mo go nngwe le nngwe ya dibeke tse pedi mo ditsebeng tsa 1, 35, 69 le 103tsa Bukatiro. Tikologo nngwe le nngwe ya dibeke di le 2 e rulagantswe go akaretsa bokgoni jwa puo bo le bone jwa puo jo bo latelang:



A re bueng

1 Go reetsa le Go bua (Molomo) – diura di le 2 ka tikologo ya beke

Barutwana ba tlhoka ditshono tsa kgabetsakgabetsa go godisa bokgoni jwa bona jwa Go Reetsa le Go Bua go ba kgontsha go kgobokanya tshedimosetso, gorarabolola mathata le go tlhagisa dikakanyo le megopolo. Bukatiro e na le ditirwana di le mmalwa tsa go bua le tsa go reetsa tse o ka di atolosang go netefatsa gore barutwana ba bona dinako tse dintsinyana tsa go ikatisetsa ditiro tsa molomo.



A re buiseng

2 Go buisa le Go bogela – diura di le 5 ka tikologo ya beke

KPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise le go bogela dikwalwa le mefutakwalo e e rileng mo tikologong ya dibeke di le 2. Se se akaretsa puiso: dikgankhutshe, thutaditso, ditiragalo tsa gago, makwalo, diimeile, ditsenywa tsa bukatsatsi, diterama, diathikele tsa makwalodikgang, diathikele tsa dimakasine, dipotsolotso tsa diyalemowa kana diromamowa, maboko, dikwalwa tsa tlhotlheto, dipapatso, ditaelo, dikaelo le tsamaiso. Gape, KPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise dikwalwa tsa tshedimosetso tse di nang le ditshwantsho: mebepe, ditshate, ditheibole, dithalo, mebepe ya tlhaloganyo, ditshate tsa maemoa bosa, diphousetara, dikitsiso, ditshwantsho le dikerafo. O tlaa fitlhela tlhopho e ntle ya mefuta e ya dikwalwa mo Bukatirong.

KPCT (CAPS) e tlhophile tsamaiso ya puiso e e bopiwang ke dikgato tsa pele-ga-puiso, puiso le morago-ga-puiso. O tlaa fitlhela tlhaloso e e thusang ya sekerafo ya tsamaiso ya puiso mo bogareng jwa sephuthelo se se kwa pele sa buka.



A re kwaleng

3 Go kwala le Go tlhagisa – diura di le 4 ka tikologo ya dibeke di le 2

KPCT (CAPS) e batla gore barutwana ba bone ditshono tsa kgabetsakgabetsa go ikatisetsa go kwala mo mabakeng a farologaneng. Bukatiro e neelana ka diforeimi di le mmalwa tsa go kwala le dirulaganyi go tlhatlhomatola tlhagiso ya barutwana ya dikwalo tse di kwadiwang, tsa ditshwantsho le tsa bobegakgang-bontsi. O tlaa fitlhela tlhaloso ya sekerafo ya tsamaiso ya go kwala mo bogareng jwa sephuthelo sa Bukatiro kwa morago.




A re kwaleng

PUOGAE

4 Dipopego tsa Puo le Melawana – ura e le 1 mo tikologong ya dibeke di le 2

KPCT (CAPS) e neelana ka lenaneo la Dipopego tsa Puo le Melawana (dintlhana) tse di tshwanetseng go dirwa mo mophatong mongwe e mongwe. Bukatiro e akaretsa dithutiso tse di kgethegileng tsa nngwe le nngwe ya ditikologo tsa dibeke di le 2. Go le gantsi ditirwana tse di akaretsa "kitsiso" e e tlhalosang molawana wa puo.



Go ikgobokanyetsa go le gontsinyana o kopiba go okomela Bukana ya Katiso ya Bukatiro.

Thitokgang 1: Dikgang le ditemana

Dikgang

Kgweditharo 1: Dibeke 1 - 2

1 Go tshameka motshameko 2

Pele ga puiso le polelelopele ka ga kgang.
Go buisa kgang.
Go tlotla ka ga baanelwa, maitshetlego le poloto.
Go tlotla ka ga go bolelelapele ka moo kgang e tlaa khutlang ka teng.
Go kwala bokhutlo jwa kgang.
Go tlhagisa motshameko ka ga kgang.
Thutiso ya tlotlofoko e lebeletseng mafoko a a totobaditsweng mo kgannyeng.

2 Go akanya ka ga kgang 4

Tlotlofoko: go nyalyana mafoko le bokao.
Tekatlhaloganyo: go araba dipotso tse di bulegileng le tsa ditlhophontsi.
Sosobanya tatelano ya ditiragalo mo kgannyeng.

3 Go diragetse eng morago 6

Go buisa bokhutlo jwa kgang.
Go tlotla gape ka ga se se diragetseng mo kgannyeng ka tatelano.
Go nomora dipolelo go tswa mo kgannyeng ka tatelano.
Kitsiso ya maina a a tlwaelegileng.
Go balolola maina a a tlwaelegileng mo kgannyeng.
Go ela tlhoko tsamaiso ya go kwala.

4 Go kwala kgang 8

Go sala morago dikgato tsa tsamaiso ya go kwala go kwala kgang.
Go rulaganya kgang o dirisa mmepe wa tlhaloganyo.
Go kwala kgang o dirisa foreimi.
Go romela molaetsakhutshwe (SMS) o dirisa polelonolo.
Tsenya mafoko a mašwa le bokao jwa ona mo thanoding

5 Mefuta e e farologaneng ya maina 10

Go balolola maina a a tlwaelegileng le mainatota.
Go dirisa mainatota mo dipolelong.
Maina a a balwang le a a sa balweng.

Go lemoga gore a maina a a balwa kgotsa ga a balwe.

6 Jabu o kgotlokotsa mae 12

Pele ga puiso le polelelopele mabapi le kgang.
Tsenya mafoko a mašwa le bokao jwa ona mo thanoding.

7 Selo sephuthelo sa buka se re bolelelang sona 14

O dirisa kgang e e fetileng jaaka motheo wa tshekatsheko ya bukago ntsha tshedimosetso go tswa mo kgannyeng le mo sephutheleng sa buka, go sosobanya poloto, boanedi.

8 Kwala sentle 16

Tsenya mafoko a mašwa le bokao jwa ona mo thanoding.

Dikgankhutshwe

Kgweditharo 1: Dibeke 3 - 4

9 Tsebe ya poko 18

Go buisetsa maboko a mabedi kwa godimo.
Tlhoma matlho mo malepeng a poko: onomatopia, moribo le morumo.
Araba dipotso tsa tekatlhaloganyo tse di ka ga leboko.
Go balolola mafoko a a rumisanang le malepa a mangwe a poko.

10 Itlhamele leboko? 20

Go tlatsa mafoko a a rumang go feleletsa leboko.
Go kwala leboko ka sebedi se se rumang.
Kitsiso ya mainakgopololo.
Go tlatsa mainakgopololo a a nepagetseng mo dipolelong.

11 Lekwalo la maina 22

Go tlatsa mefuta e e farologaneng ya maina mo lekwalong go tsenya bokao.
Go kwala setsenywa sa bukatsatsi o dirisa mainakgopololo.
Go sosobanya ditsenywa tsa bukatsatsi o dirisa dipolelonolo mo molaetsakhutshweng (SMSeng).
Feleletsa foromo ya tshedimosetso ya gago mo sebopengong sa mainatota.

Balolola o bo o dirisa mainatota mo dipolelong.

Aroganya maina go ya ka mainatota a batho, mafelo kgotsa nako (letsatsi kgotsa kgwedi).

12 Loeto lwa sekolo lwa barati ba ditshenekegi 24

Buisa taletso ya loeto lwa sekolo Balolola maina.
Araba dipotso tsa tekatlhaloganyo.
Buisa leboko o bo o balolola mafoko a a rumisanang. Thala setshwantsho se se ikaegileng ka leboko.

13 Serurubele o tswa kae? 26

Go buisa maboko a dibopego.
Go tsenya matshwaopuso mo dipolelong.

14 Makopanyi 28

Go kgaoganya mainatswako go nna mainanolo.
Go reetsa tumiso ya mafoko.
Go balolola mainakgopololo.

15 Opela pina 30

Buisa leboko.
Tsenya matshwaopuso mo dipolelong.
Dilo tse o tshwanetseng go di gakologelwa mabapi le maina a a sa balweng.

16 A re kwaleng buka 32

A re kwaleng buka.
Go rulaganya go kwala buka ya dikgang.
Go kwala le go tlhagisa buka ya dikgang e e ka gagolwang.



1 Go tshameka motshameko



A re bueng

Lebelela sethwantsho mme o bue gore o akanya kgang e bua ka ga eng. A o akanya gore kgang e e tlaa bua nnete? O akanya bana ba ba mo kgannyeng ba na le dingwaga di le kae?



Fa o ntse o buisa

- Leba dithwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. • Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



A re buiseng

E ne e le letsatsi le le tsiditsana ka Ferikgong mme setlhophpha sa kgwele ya dinao sa ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 11 ba fologa bese ba buela kwa godimo. Se ne se le mo tseleng ya go tshameka motshameko wa sona wa bofelo wa setlha. Fa ba kgabaganya lepatlelo go ya kwa setediamong ke fa ba utlwa divuvuzela le meduduetso ya bana.

Mongwe le mongwe o ne a itumeletse motshameko wa bofelo magareng ga sekolo sa New Town le Sekolopotlana sa Sea View.

Anna le Mandu e ne e le bona fela basetsana mo setlhopheng sa New Town. Ba ne ba solo fela gore ba tlaa fekeetsa Sekolopotlana sa Sea View mme ba se fenya.

Fa mokapotene wa setlhophpha, Anna, a kgabaganya lepatlelo, o ne a ipona a amogela sekgele mo boemong jwa setlhophpha. O ne a se bona se phatsima mo letsatsing. Anna o ne a le tlhokomelo thata. O ne a rulagantse konsarata ya sekolo go kgobokanya madi a go rekela batshamekimmogo ba ba neng ba palelwa ke go reka dibutshu, ditlhako tsa kgwele ya dinao. Gompieno o ne a ipaakanyeditse go etelela setlhophpha sa gagwe gore se fenye!

Mandu wa dingwaga di le 11 o ne a itumetse thata. O ne a ka bo a setse a nositse nno ya go fenya ka dikhokho tsa gagwe tse di serolwana. Ka tshoganyetso a goeletsja jaaka a wela mo mosimeng.



"Nthusang!" a lela. Anna, Peter le Jabu ba tabogela kwa morago go mo thusa. "Nnyaya tlhe!" a lela, jaaka a kwetsepela ka leoto le le lengwe. "Ga ke kgone go ema ka maoto a me!" one a dula mo tlhageng. "Ke solo fela gore ga ke a robega lengenana," a bua a tshologa dikeledi.

Anna o ne a gakgamala gore kgobalo ya ga
Mandu e tlaa mo ama jang. "Fa Mandu a sa
tshameke, go raya gore nka se ka ka tshameka.
Ke tshwanetse go mo isa kwa tleliniking".



Anna o ne a hemela kwa godimo.

"O se ka wa tshwenyega Mandu," a bua. "Ke tlaa go isa kwa ngakeng."

"Nnyaya, Anna, nnyaya! O ka se ka wa dira seo. Ke tlaa ema fa go fitlha morago ga motshameko."

"Ga o a tshwanelo go nna fa o le esi, Mandu," ga araba Anna.

Anna a retologela kwa setlhopheng sotlh. A tshwara dikeledi gore di se ka tsa tshologa, mme a re, "tswelelang le ye go tshameka. Mme le netefatse gore le a fanya!"



Are kwaleng

Bua le molekane wa gago ka ga ka moo o akanyang gore kgang e feletse ka teng. Morago o kwalele kgang bokhutlo jwa mafoko a le 40-50. A Anna o tlaa tshameka kqotsa o tlaa thusa Mandu?

2 Go akanya ka ga kgang



Re itse ka ga baanelwa mo kgannyeng ka ditiro, dikakanyo le dipuo tsa bona.
Bua ka ga semelo sa ga Anna gore ke motho yo o ntseng jang. Bua ka ga
gore o dirile eng, o ne a akanya eng le ka ga ditiro tsa gagwe.



Thala mola go nyalanya lefoko le le ka fa molemeng le
bokao jwa lona jo bo ka fa mojeng.

A
6
Tiriso ya mafoko

| |
|--------------|
| akantse |
| phatsima |
| lebile |
| kgobalo |
| tlhagafalela |

| |
|-----------|
| galalela |
| bogetse |
| naganne |
| ka maatla |
| thinyego |



Buisa kgang e e ka ga Mandu le Anna o bo o araba
dipotso tse.

Baanelwa ba bagolo ba babedi ba kgang e ke bomang?



Jaanong sekeletsa tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Re itse jang gore Mandu o ne a tsetsenega.

- 1 Ga a bona mosima o o mo tlhageng.
- 2 O ne a akantse go nosa nno e e fenyang.
- 3 O ne tlhagafalela go tshameka.
- 4 O ne a sa kgone go robala bosigo jo bo fetileng.

Re itse jang gore batshameki ba ne ba itumetse thata?

- 1 Ba ne ba eletsa go fenza.
- 2 Ba utlwile divuvuzela di lela.
- 3 Ba ne ba fologa bese ba buela kwa godimo.
- 4 Ga ba a thusa Mandu.



Letha:



Ke ditlhophha dife tse pedi tse di neng di tshameka mo motshamekong?

Batla polelo mo kgannyeng e e bontshang gore Anna e ne e le motho yo o tlhokomelang.

A o nagana gore Anna e ne e le tsala e e siameng mo go Mandu? Goreng?



A re kwaleng

Kwala tshosobanyo ya mafoko a le 40-50 ka ga se se diragaletseng Mandu.



Handwriting practice lines for the sentence above.

TEACHER: Sign _____ Date _____

3 Go diragetse eng morago



Jaanong buisa bokhutlo jwa kgang.

A re buiseng

Anna o ne a tshegetsa Mandu fa ba boela kwa beseng, mme ba ya kwa tliniki mmogo. Ngaka e ne ya tlhatlhoba leoto la ga Mandu. O ne a mo tsaya X-rei, a le lebelela mme a nyenya. O ne a ba bolelela gore leoto la ga Mandu le tlaa siama. O ne a le tlama mme a bolelela Mandu gore a ka nna a tshameka kgwele ya dinao gape fela fa a tokafala.

“Fa o rata,” ga bua ngaka, “ke ka nna ka gweeletsa kwa setediamong. Ke na le sebaka ke sa bogele motshameko wa kgwele ya dinao.”

Mme ngaka e e molemo e ne ya gweeletsa kwa setediamong. Ba goroga ka nako ya go ikhutsa. Dino di ne di le maleka, Newtown di le 2 Sea View di le 2. Fa motshameko o simolola gape, basetsana ba babedi ba tsena mo lepatlelong.

Anna ka bonako a nosa nno ya boraro ya New Town, mme pele ga phala ya bofelo, Mandu a nosa nno ya bone. Babogediba duduetsa ba rotloetsa, le divuvuzela tsa utlwala bokgakaleng jwa motse o o gaufi.

Basetsana ba babedi ba ne ba itumetse thata fa setlhophpha se ne se ya go amogela sekgele sa sekolo sa bona.



Pele o buisa

Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa

Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



A re bueng

Refosana le tsala ya gago go bua gore go diragetse eng mo kgannyeng go tloga ka nako ya fa setlhophpha sa kgwele ya dinao se fologa mo beseng go fitlha kwa bokhutlong jwa kgang fa setlhophpha sa New Town se fenya motshameko. O se ka wa lebala go bua gore dino di ne di eme jang.



A re kwaleng

Kwala dinomoro tsa dipolelo tse go tloga ka 1 go fitlha ka 6 go bontsha tatelano eo dilo di diragetseng ka yona mo kgannyeng.

| | |
|--|--|
| | Mandu ga a bona mosima mo tlhageng mme a wela mo go ona. |
| | Anna o ne a isa Mandu kwa ngakeng. |
| | Ngaka e ne ya busetsa basetsana kwa lebala la metshameko. |
| | Bana ba ne ba palama bese ya go boela kwa lebala la metshameko. |
| | Ba ne ba kgabaganya lepatlelong ba ya kwa lebala la metshameko. |
| | Ditokololo tsa setlhophpha di ne di itumetse thata fa di amogela sekgele sa tsona. |

Maina a a tiwaelegileng



A re kwaleng



dikhokho

Maina a a tlwaelegileng ke maina a dilo tse di gopolwang tse o sa kgoneng go di bona le go di ama.



kgwele



mpop



apole



setulo



Jaanong
kwala maina
a mangwe a a
tlwaelegileng a
o ka akanyang
ka qa ona.



pene



A re kwaleng

Batla o bo o thalela maina a a tlwaelegileng a le
lesome mo kgannyeng.



Are buiseng



Ka moo o ka kwalang tlhamo ka teng

Fa o kwala tlhamo, o tshwanetse go sala morago dikgato di le tlhano.

- 1 Rulaganya tlhamo ya gago o dirisa mmepe wa tlhaloganyo.
 - 2 Kwala kgang ya maikutlo a gago.
 - 3 Siamisa mopeleto le matshwaopiso.
 - 4 Boeletsa kgang ya gago.
 - 5 Baakanya diphoso mo kgannyeng ya gago.
 - 6 E kwale sentle mo bukeng ya gago.



4 Go kwala kgang



A re kwaleng

Tlatsa mmepe wa tlhaloganyo go bontsha gore go diragetse eng mo kgannyeng ka ga motshameko o mogolo.

1

Matseno

Bana ba ne ba ya kwa kae? Goreng?

2

Mmele

Go diragetse eng?

3

Mmele

Morago go diragetse eng?

4

Bokhutlo

Kgang e khutlike jang?

Letha:




A re kwaleng

Jaanong dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go kwala kgang ya gago mo tsebeng e. Re go tsenynetse ditshwantsho dingwe go go thusa. Kgang ya gago e nne mafoko a le 120 – 140.



- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago
- Kgwaritsakgwaritsa sekwalwatlhomo sa gago
- Kopa tsala go runa sekwalwatlhomo sa gago
- Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.

Leina la kgang



Romelela mokapotene wa setlhophha sa kgwele ya dinao sa New Town molaetsakhutshwe (sms).



Borhutlo

TEACHER: Sign

Date

9

5 Mefuta e e farologaneng ya maina

Mainatota

Mainatota ke maina a batho, mafelo, dikgwedi le malatsi. Go le gantsi a simolola ka tlhakakgolo.

John



Bongi



phatwe

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| L | M | L | L | L | L | L |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Ati



A re kwaleng Kwala mangwe a mainatota a batho le mafelo.

| | |
|--------|--|
| Batho | |
| Mafelo | |

Sekeletsa mafoko a e leng mainatota e bile a tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo.



Letha:



A re kwaleng Kwala dipolelo di le nne o dirisa mainatota mo go tsona.



Maina a a balwang ke eng? Ke maina a dilo tse re kgonang go di bala, jaaka diphologolo le batho. Re dirisa mafoko, ntsi kgotsa dingwe kgotsa mmalwa kgotsa bontsi jwa, fa re bua ka maina a a balwang.

Maina a a sa balweng ke eng? Ke maina a dilo tse re sa kgoneng go di bala, jaaka motlhaba, metsi le letswai. Re dirisa mafoko, motlele kgotsa go se nene kgotsa bontsi jwa, fa re bua ka ga maina a a sa balweng.



Botsa tsala ya gago ka ga dilo tse di mo phaposiborutelong kgotsa kwa gae. Botsa dipotso tse di simololang ka

A re bueng

di kae? kgotsa di kanakang

?



A re kwaleng

Thalela maina a a tlwaelegileng mo polelong nngwe le nngwe ya tse di latelang. Swetsa gore a a balwa kgotsa ga a balwe, mme o tshwaye lebokoso le le nepagetseng. Morago o sekeletse mainatota.

A a balwang

A a sa balweng

| | |
|----|--|
| 1 | Ke tshwerwe ke tlala mme dijo tse di setseng ga di a lekana. |
| 2 | Mmapula o na le dimpopo tse dintsi. |
| 3 | Jabu o tshameka mo motlhabeng. |
| 4 | Dan o na le bokgaitsadi ba babedi. |
| 5 | Mareko o rata senkgwe. |
| 6 | Re ile kwa mafelong a a itumedisang mo Gauteng. |
| 7 | Bana ba mo phaposiborutelong ya me ba rata motshameko. |
| 8 | Ke na le dihutshe di le mmalwa. |
| 9 | Dineo a se ka a ja sukiri e ntsi. |
| 10 | Thuli a nwe metsi a mantsi. |

TEACHER: Sign

Date

11

6 Jabu o kgotlokotsa mae



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o buise dipudula tsa puo. Morago o tlottlele tsala ya gago kgang, le refosaneng. Tlatsa pudula ya bofelo go bonsha gore Jabu o akantse eng.

1



2



A re kwaleng

Jaanong tlatsa kgang mo mafelong a a nepagetseng mo mmepeng wa tlhaloganyo.

1

Mo matsenong



Setlhogo sa kgang

2

Go diragetse eng



3

Tlhalosa gore go diragetse eng mo setshwantshong sa 3



4

Kwa bokhutlong, bua ka moo kgang e khutlileng ka teng



A re kwaleng

Jaanong dirisa mmepe wa tlhaloganyo go kwala kgang ya gago.




Seo sephuthelo sa buka se re boleleng sona



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga gore sephuthelo sa buka e se re bolelala eng.

Jabu Jabulani o
mo mathateng
gape.



A re kwaleng

Jaanong kwala tshekatsheko ka ga buka.

| | |
|--|--|
| Leina la buka | |
| Mokwadi | |
| Baanelwabagolo | |
| Mophasalatsi | |
| Go diragala eng mo kgannyeng? | |
| Kwala dipolelo di le pedi tse di re boleleng gore go na le dibuka tse dingwe tse di buang ka ga Jabu Jabulani. | |

Letha:



Akanya gore o Jabu. Kwala setsenya sa bukatsatsi o sosobanya ka mafoko a le 40 se se diragetseng mo letsatsing leo.



A re kwaleng

Dumela Buksatsatsi

Letha:



A re kwaleng

Nyalanya maina a le matlhaodi a a a tlhalosang.

Matlhaodi a re bolelela go le gontsi ka ga maina, jaaka, mosetsana yo **montle**.

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Matlhaodi | mošwa | montle | godimo | maatla | bonya |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| Maina | ngwana | lelomo | pholo | khudu | kago |
|-------|--------|--------|-------|-------|------|

Jaanong nyalanya mafoko a le malatodi a ona mo moleng o o kwa tlase.

Malatodi ke mafoko a a nang le bokao jo bo latolang, jaaka, **montle – maswe**

| | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| moleele | siame | gonnye | montle | tlhoka | boleta |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|------|--------------|--------|--------|-------|
| gontsi | huma | mokhutshwane | bosula | popota | maswe |
|--------|------|--------------|--------|--------|-------|



Boithabiso

Gatisa mola go tswa kwa seshwantshong go ya kwa leinagobokeng le le nepagetseng.

Mainagoboka ke maina a setlhophpha sa batho kgotsa dilo, jaaka, **motlhape wa dikromo**



motlhape

seboka

setlhophpha

segopa

motshitshi

ngatana

TEACHER: Sign

Date

8 Kwala sentle



A re kwaleng

Lebelela setlhogo sa kgang mo bogareng jwa mmepe wa tlhaloganyo. Morago o tlatse tshedimosetso e nngwe ka ga setlhogo sengwe le sengwe mo go lengwe le lengwe la mabokoso a mmepe wa tlhaloganyo.

Mo papetlanatirong e re lebeletse ka moo ditemana di kwadiwang ka teng. Dikgang tsotlhe di na le ditemana mme temana nngwe le nngwe e bua ka ga setlhogo kana kakanyokgolo e le nngwe. Gantsi polelo ya ntlha ke polelothogo. E re bolelala gore temana yotlhe e ya go bua ka ga eng.

Temana 1

Leina la me ke _____
_____.

Ke na le dingwaga di le
_____.

Ke nna kwa _____.

Temana 3

Ke tsena sekolo sa _____
_____.

Ke mo Mophatong wa _____.

Dirutwa tse ke di ratang ke _____
_____.

**G
O
T
L
E
H
E
K
A
G
A
M
E**

Temana 2

Mo lelapeng la gaetsho go na le
batho ba le _____.

Ke nna le _____.
Ke na le seotlwana se go tweng
_____.

Temana 4

Fa sekolo se tswa ke rata go _____
_____.

Ditsala tsa me di _____.

Bosigo pele ke robala ke _____
_____.

Letha:



A re kwaleng



Dirisa mmepe wa gago wa tlhaloganyo go kwala kgang ka ga gago. Go le gantsi re tlola mola magareng ga ditemana.

Fa o sena go fetsa go kwala kgang ya gago kopa tsala ya gago go e buisa le go baakanya diphoso.

Simolola ka go kwala maiteko a gago a pele a kgang ya gago.

Morago o e kwale sentle mo bukeng ya gago.

Temana 1

Temana 2

Temana 3

Temana 4

TEACHER: Sign _____ Date _____

9 Tsebe ya pokon



A re buiseng



PUO YA DIPHLOGOLO

Dikatse di re mmiao, ditau di a rora,
Merubisi e re huuhuu,
Dinyetsi de re tsintsirtsitsiri,
dipeba di re tswiitswii
Dinku di re mmeee, mme nna ke a BUA!

Dikgomo di re mmuuo
Dipidipidi di re kwaakwaa,
maeba a re kunkuru

Dikolobe di re gweegwee, dipitse di re neiineii
Dikoko di re kokokokoooko,
Nna ke a BUA

Dintsi di re hammm, dintsha di a bogola
Bommamanthwane ba re tšitširi, diphiri
di re huuhuu.

Digwagwa di re gwaagwaa,
dipapagae di re kwaakwaa
Dinotshe di a bobora, mme
nna ke a BUA.

A Shapiro (ranotswe)



A re kwaleng

Tlatsa maina a diphologolo tse thataro tse di kailweng mo lebokong mme ka
fa tlase ga nngwe le nngwe o tlatse modumo o e o dirang.

katse

mmiao

rora

gona

bua

bua

mmuuo

bua

rora



A re buiseng

Jaanong buisetsa leboko le le latelang kwa godimo mme morago o thalele dipara tsa mafoko a a rumang ka mebala e e farologaneng. Thalela madiri otlhe a a re bolelelang gore khudu e dirile eng. Mme morago o arabe dipotso.



KHUDU E NNYE

Go kile ga bo go le khudu e nnye,
E ne e tshela mo lebokosong.
E ne e thuma mo letamong,
E ne e palama mafika.
E ne e latswa menang,
E ne e latswa dirurubele,
Le nna ya ntatswa.
E ne ya tshwara menang,
E ne ya tshwara dintsi.
E ne ya tshwara dirurubele,
Mme ga e a ka ya ntshwara.



C Lindsay (ranotswe)



A re kwaleng



Khudu e ne e nna kwa kae?

Khudu e ne e thuma kwa kae?

Khudu e palame kwa kae?

Khudu e ne e thaisa eng ka leleme?

Khudu e ne ya tshwara eng?

Itlhamele leboko?



Feleletsa leboko le ka go tlatsa mafoko a a rumisanang a a tlogetsweng.

A re kwaleng

galase

terena

phaposiborutelo

pula

boleletse

tsididi

Leboko ka ga me

Ke mo Mophatong wa 4 _____.


Ke a e rata fa e sa _____.

Ke a e rata fa e sa _____.

Mme ke tsamaya ka baesekele e seng ka _____.

Ga ke e rate fa e le _____.

Go le gantsi ke dira se ke se _____.



A re kwaleng

Itlhamele leboko. Leka go dirisa mafoko a a rumisanang kwa bokhutlong jwa mela yotlhe ya dipalomaleka.

Setlhogo sa leboko

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mainakgopololo



A re kwaleng

Tlatsa maina a maikutlo a a bontshiwang ke difatlhego tse. Ano ke mainakgopololo.

boifa

itumetse

tenegile

tlhontse

Batla mainakgopololo

Leinakgopololo ke sengwe se o sa kgoneng go se bona, utlwa, nkgelela, ama kgotsa latswa.



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go tlatsa mainakgopololo.

1. Mandu o ne a _____ thata fa a ne a gobala lengenana.

2. O ne a ikutlwa a _____ fa a ne a akanya gore a ka se ka a tshameka mo motshamekong.

3. O ne a ikutlwa a _____ ka gobo a ne a sa lebelela kwa a yang teng.

4. Re ne ra ikutlwa re _____ fa emelentshe e ne e goroga go mo tsaya.

5. Go tsere Mandu _____ e kgolo go tshameka gape.

6. Setlhophpha sa Pono ya Lewatle se tlogile ka _____.

sotlegile



tenegile

thotloetso

tlhonya

utlwile
botlhoko

tshoga



A re buiseng

Buisa lekwalo mme morago o tlatse maina gore lekwalo le utlwale sentle.

- Tlatsa mainatota a a simololang ka tlhakagolo mo meleng e metala.
- Tlatsa maina a a tlwaelegileng a a kayang dilo mo meleng e mehibidu.
- Tlatsa mainakgopolu a a buang ka moo o ikutlwang ka teng mo meleng e e botala jwa legodimo.

Dumela _____

Ke go kwalela lekwalo le ke le mo malatsing a boikhutso. Ke tlide le ausi, _____.

Go monate e le ruri mono _____.

Maabane re ne ra ya kwa _____ mme morago re ne ra ya go tshameka _____.

Morago re ne ra ya kwa suphamaketeng. Re ne ra reka dijo tsa kwa gae. Re ne ra reka _____, _____, _____ le _____.

Maabane bosigo re ne ra ya go bogela filimi e e bidiwang "Dikgodumodumo mo lefatsheng la rona".

Ke ne ka ikutlwia ke _____ nako nngwe le nngwe fa ke ne ke bona kgumodumo ka _____ o mogolo. Re ne ra goelets!

Morago ga moo ke ne ke palelwa ke go robala. Ke ne ke _____ thata e bile ke lora ditoro tse di tshosang.

Re tlaa boa beke e e tlang. Ke emetse go boela morago kwa sekolong.

Weno _____



24 Steve Biko Road

Sea View

0120

12 Mopitlwé 20 _____



A re kwaleng

Jaanong a re akanyeng ka ga buka e e go jesitseng monate. Kwala kgang ka dipolelo di le 3-4.

Jaanong kwalela tsala molaetsakhutshwe (SMS) o mo ona o buang ka mo kgang e dirileng gore o ikutlwia ka teng.



Letha:

Mainatota



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | F | O | K | O | A |
| M | | | | | | |
| A | | | | | | |
| Š | | | | | | |
| W | | | | | | |
| A | | | | | | |



Tlatsa karata e ka ga gago. Dikarabo tsotlhe ke mainatota, ka jalo a tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo.

A re kwaleng

Gotlhe ka ga me

| | |
|---|--|
| Leina la gago ke mang? | |
| O tsaletswe kwa kae? | |
| Letsatsi la botsalo la gago le mo kgwedding efe? | |
| Leina la sekolo sa gago ke mang? | |
| O nna mo porofenseng efe? | |
| Leina la tsala nngwe ya gago ke mang? | |
| Leina la morutabana wa phaposiborutelo ya gago ke mang? | |
| Leina la buka e o e ratang ke mang? | |
| Lenaneo le o le ratang la TV ke mang? | |
| O rata go etela lefatshe lefe? | |



A re kwaleng

Jaanong sekeletsa mainatota mo tafoleng e e fa tlase.

Gongwe e ka nna maina a batho, mafelo, malatsi kgotsa dikgwedi.

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| johanenesburg | veronica | mandu | losikisiki | ntatemogolo |
| mosupologo | setulo | buka | durban | mapula |
| motsekapa | lelomo | bišopo | lebolomo | tšhere |
| anna | kuku | polokwane | baesekele | pene |
| ditlhako | kgomo | poo | nkwe | setlhako |
| labone | ngwanatsele | phukwi | nonyane | sentlhaga |

Kwala mainatota go tswa mo lenaneong le fa godimo mo dikhholomong tse di nepagetseng tse di fa tlase. Kwala maina a a tlwaelegileng mo dikhholomong tsa bofelo.

| Mainatota | | | Maina a a tlwaelegileng | |
|-----------|--------|------|-------------------------|------|
| Motho | Lefelo | Nako | Selo | Selo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

TALETSO

Setlhophpha sa Tikologo ya Sekolo sa
Sekolopotlana sa New Town.

Dumelang bana ba Mophato wa 4

Fa le rata go ithuta go le gontsinyana ka ga diphologolo le
ditshenekegi, tsenelang setlhophpha sa tikologo.

Go diragala eng mo malatsing a a boikhutso?

Leeto le le kgethegileng la go bogela ditshenekegi le rulaganyeditswe
malatsi a boikhutso a dikolo ka Diphalane.

Tlaya o tle go bona dinotshe le dirurubele, ditshoswane,
dipodilekgwana le ditsie mo Ditshigwaneng tsa Green Valley.


Nako: 09:00–16:00

Letlha: Laboraro, 6 Diphalane

Lefelo la go tloga: Phaposiborutelo ya Mophato
wa 4 D

O tshwanetse go tla ka: dijotshegare tsa gago le senotsididi
Pene, buka ya dintlha, hutshe ya letsatsi
le khamera fa o
na le yona.

O SE KA WA TSHWENYA DIKHUKHWANE.



Letha:



Buisa taletso gape mme morago o arabe dipotso.
A re kwaleng

Bana ba Mophato 4 ba ne ba laletswa go tswa leeto lefe?

Leeto le tlaa simolola ka letsatsi lefe le ka nako mang?

Bana ba tshwanetse go tla ka eng?

"O se ka wa tshwenya dikhukhwane" E kaya eng?

A o ka rata go tswa leeto la sekolo la mofuta oo. Goreng?

TSHENEGEJI

Tshenekegi e na le dikarolo di le tharo tsa mmele, ga go sepe se sengwe fa e se tse tharo tse fela, e leng, tlhogo, sehuba le mpa. Ke tsona dikarolo tsotlhe tse re di bonang.

Tlhogo e na le dikarolo tsa molomo tse di tlhamegileng, ka matlhomantsi. Dinakana di utlwelela tsotlhe mo lefatsheng, di a utlwa e bile di a ama e bile di a nkgelela.

Sehiba ke moo maoto a tlhomilweng teng. Dipara tse tharo, maoto a marataro gotlhe. Ke kwa diphuka di tlhomilweng teng. Go fofa kgotsa go gagaba.

Fela ke utlwa thulaganyo tsotlhe di leng teng. Dithulaganyo tse e di tlhokang. Go hema, go ikoketsa le go tlhafuna, Dijo tse e tshelang ka tsona.



A re kwaleng

Buisetsa leboko kwa godimo. Thalela dipara tsa mafoko a a rumisanang. Morago o dirise tlhaloso e e mo lebokong jaaka kaedi go thala setshwantsho sa tshenekegi.



TEACHER: Sign

Date

Serurubele o tswa kae?




A re bueng



A re buiseng

Jaanong buisa maboko.



Serurubele dumela,
o ntse o le kwa
kae?

Ke goreng o ntse o sa
bonale

S E R U B E L E S E N T L E

motshegare
otlhe?
O montle,
montle serurubele
o ntse
o le kwa kae?
Ke ntse ke go batla mo
ditshingwaneng
tse ditala.

Letsatsi
le ne le
phatsima, o ne a
iphitlhelo kwa kae?
O kgarakgatshega ka
diphuka dintle kgakala
le legae. Dumela
dumela
serurubele,
ke ntse ke go
tlhoafalsetse. O ne
o releletse kwa kae?
gareng ga ditshheše
mo tshingwaneng, ka
mebala e mehibidu,
e metala e bile e
le botala jwa
legodimo.

Baesekèle ya me, boitumelo jwa me!

Ke a kgweetsa!

monate
boithabiso




Letha:



Jaanong kwala maboko a sebolepo sa gago mo ditshwantshong tse.
Simolola ka go akanya ka ga ditshwantsho.

A re kwaleng

Morago akanya ka ga mafoko kgotsa dipolelo tse o tlaa di dirisang.



Tsenya matshwaopiso mo dipolelong tse. Gakologelwa go dirisa ditlhakakgolo mo mainatoteng. Dirisa matshwaopiso a a nepagetseng kwa bokhutlong jwa dipolelo:

A re kwaleng

tumi o tlaa tshwarela letsatsi la botsalo la gagwe kwa durban ka phukwi



a jabu ke mokapotene wa setlhophpha se sennyne sa swallows

ke ne ka goeletsa ausi nomsa mme ka mmolelela gore a eme

ke rekile lokwalodikgang makasine buka le pene

ke dirile borothopate ka tshisi kgogo lethisi tamati le phare

veronica le nna re rata go etela mmangwane lulu kwa polokwane

TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho o bo o leka go ranola gore ke maina afe a a tlwaelegileng a mabedi a a kopantsweng go bopa mainatswako a.

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| $\frac{\text{tl̄hapi}}{\text{naledi}}$ | $+$ $= \text{tl̄hapinaledi}$ | $+$ $=$ | $+$ $=$ |
| $+$ $=$ | $+$ $=$ | $+$ $=$ | |

A re direng Thala o bo o naya maina a mainatswako a mangwe a gago.

| | | |
|------------|------------|------------|
| $+$ $=$ | $+$ $=$ | $+$ $=$ |
|------------|------------|------------|

Letha:

Maina a medumo

M A F O K O A
M A Š W A



A re kwaleng

Thala mola go nyalanya modumo le setshwantsho se se nepagetseng.



tsiritsiri

mmiao

mmeee

gwee-gwee

mmuuuo

ting-ting

houu-houu

tswii-tswii



A re direng

Thala mafoko a medumo.

thobu

thimo

hutca



A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a go bona mainakgopolo a le 15.

Boitumelo/thontsemaatlabolonnetebotsalanobothitohokomelokgololosegokitsotlapabalesegotshireletso

TEACHER: Sign

Date

29

Opela pina



Opelang pina e lo le setlhophha.

Boithabiso

TAU E A ROBALA BOSIGO JO

Mo sekgweng, se segolo
Tau e robala bosigo jo,
Mo sekgweng, se segolo
Tau e robala bosigo jo.

Khorase

Hii, helelemma

Ehee, tau

Mo motseng, motse wa kagiso,
Tau e robala bosigo jo,
Mo motseng, motse wa kagiso,
Tau e robala bosigo jo.


Khorase

Didimala moratiwa, se boife moratiwa,
Tau e robala bosigo jo,
Didimala moratiwa, se boife moratiwa,
Tau e robala bosigo jo

Khorase

Kitsiso ya morutabana:

Fa le sa itse tšhunu ya pina e, botsang
morutabana mongwe go le opelela
yona gore le tle le e opele le tlelase.



A re bueng

Bolelela tsala ya gago ka ga maitshetlego a pina e. Ke nako efe ya letsatsi?
Lefelo le lebega jang? A o akanya gore le na le kagiso kgotsa nnyaya?
A ke motse kgotsa toropo?
Dikgwa di ntse jang?



Tsenya matshwaopuso mo temaneng e e latelang ka kelothhoko gore o kgone go buisa ka ga tlhago ya pina e. A re kwaleng ka 1930 moopedi wa mozulu a bidiwa solomon linda o ne a rekota pina e la ntlha kwa johannesburg

Gakologelwa go dirisa ditlhakagolo mo maineng otlhe le diphegelwana magareng ga mananeo a maina.



o ne a bitsa pina e mbube, lefoko la sezulu le le kayang tau.

pina e ke pina e e itsegeng thata e e kileng ya tswa mo aforika

tau e a robala bosigong jo e rekotilwe ka sefora sejapane sepeniše le sedeniše

Sengwe sa go ka se gakologelwa

Maina a a balegang le a a sa balegeng

Fa o sa kgone go se bala, ga se na bontsi. Lebelela a.

| Bongwe | Tlhwatlhwa |
|----------|----------------|
| mašwi | mašwinyana |
| sukiri | sukiri e ntsi |
| oli | olinyana |
| motlhaba | motlhabanyana |
| metsi | metsi a mantsi |
| folouru | folourunyana |
| letsawai | letswainyana |

Ke tlhola fela

Ke kgona go buisa kgang le go tlhaloganya melaetsa ya botlhokwa.



Ke kgona go araba dipotsa tsa tekatlhaloganyo tse di ikaegileng ka temana.

Ke kgona go bonela bokhutlo jwa kgang kwa pele.

Ke kgona go tlhalosa baanelwa mo kgannyeng.

Ke kgona go tlota kgang gape gore ke buise ka tatelano e e nepagetseng.

Ke kgona go rulaganya kgang ke dirisa mmepe wa tlhaloganyo.

Ke kgona go kwala kgang e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.

Ke kgona go lemoga maina a a tlwaelegileng, mainatota le mainakgopoloo.

Ke kgona go lemoga maina a a balegang le a a sa balegeng.

Ke kgona go tsenya matshwaopuso mo dipolelong.

Ke kgona go kwala dipolelonolo.

Ke kgona go bopa mainatswako ka go kopanya maina a mabedi mmogo.

Ke kgona go tlhaloganya tshedimosetso e e gatisitsweng mo sephuthelong sa buka.

Ke kgona go kwala tshekatsheko ya buka.

Ke kgona go ntsha tshedimosetso go tswa mo temaneng kgotsa mo lebokong.

Ke kgona go bonela pele kgang go tswa mo metseletseleng ya ditshwantsho.

Ke kgona go kwala kgang e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.

Ke kgona go kwala setsenywa sa bukatsatsi.

Ke kgona go kwala molaetsakhutshwe (sms).

Ke kgona go kwala leboko.

Ke kgona go kwala leboko la sebopego.

Ke kgona go lemoga mafoko a medumo mo lebokong.

Ke kgona go lemoga mafoko a a rumang mo lebokong.

Tse dingwe:

Tse dingwe:

A re kwaleng buka

Letlha:



A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Swetsa gore o tlaa kwala kgang ya gago ka ga eng. Tlatsa mmepe wa tlhaloganyo fa tlase go naya kgang ya gago matseno, mmele le bokhutlo.



Morago o tlatse mmepe o o latelang wa tlhaloganyo.

Baanelwa ke bomang?

Maitshetlego ke afe?
Kgang e diragalela kwa kae?

Go diragala eng?

E khutlile jang?
Ke eng se se gogelang mo go yona?

Matseno

Simolola ka go bua gore go diragetse eng mo matsenong.

Mmele

Bua gore go diragetse eng mo mmeleng.

Ga latela....

Bua gore go ne ga latela eng.

Kgang ya me

Bokhutlo
Kgang e khutlile jang?

Sega tsebe e e latelang go dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka ya gago. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo gonno ke wena mokwadi. Thala sethwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e na le matseno, mmele le bokhutlo.

Pele o buisa
● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofefo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa
● Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

O nna kwa kae

8



Taka setshwantsho fa.

SEPHUTHELO



Kgato 2: Mena mo moleng o nang le maronthorontho.

Kgato 3: Fshwaraganye molethakoreng le.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (ke wena mokwadi).

1

Kgato 4: Seg a mo moleng o tsepameng morago gago tshwaraganya mo buka ya gogo.

Kgato 1: Mena mo moleng o nang le maronthorontho.



Tswelela ka kgang ya gago fa.

5



4



Kwala mmele wa kgang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

Taka setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.



Khutlisa kgang ya gago.

2

7

3

9

Tswelala ka kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.



Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa
kgang ya gago.



Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 2: Ntlha le maitlhamele

Dinaane

Kgweditharo 1: Dibeke 5 - 6

17 Mosimane yo o neng a goa "phiri"

36

Kitsiso ya dinaane.
Araba dipotso tsa tekatlhaloganyo tsa ditlhophontsi tse di ikaegileng ka kgang.
Motlotlo ka ga kgang: molaetsa, baanelwa le maitshetlego.
Tlhagisa motshameko ka ga kgang.
Thutiso ya tlotofoko.

18 Mosimane yo o neng goa "sesutlhalefaufau!"

38

Motshamko o o ikaegileng ka ga kgang.
Motlotlo le tirwana ya go kwala mabapi le maitshetlego, baanelwa le poloto.
Go bapisa dinaane tse pedi.
Barutwana ba dirisa mokgwa wa go kwala le foreimi go rulaganya kgang ya bona.
Rekota Mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

19 Diltlhongwa

40

Matseno a ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
Se ditlhongwapele tse di tlwaelegileng di se kayang.
Go balolola ditlhongwapele le go di dirisa go fetola bokao jwa dipolelo.
Go tshameka motshameko wa Sesutlhalefaufau. Go dirisa dipolelonolo le mediriso.

20 Diane le ditlhongwa

42

Motlotlo ka ga bokao jwa diane. Go golaganya diane le bokao jwa tsona.
Matseno a ditlhongwamorago.
Se ditlhongwamorago tse di tlwaelegileng di se kayang.
Go balolola ditlhongwamorago le medi ya mafoko le ditlhongwamorago mo dipolelong.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

21 Letlhare la mebalabala

44

Go buisa kgang.
Motlotlo ka ga baanelwa ba diphologolo tse di nang le diponagalo tsa setho, poloto le ka moo kgang e ka felang ka teng.
Tlota gape ka ga tatelano ya ditragalo go tsamaelana le baanelwa ba ba farologaneng.
Tlotofoko e e dirisiwang mo sekwalweng. Go thala "mmepe" o o ikaegileng ka ditragalo tsa kgang.

Motlotlo wa setlhophpha o o bonelang pele ka moo kgang e tlaa khutlang ka teng.
Go sosobanya tatelano ya kgang o dirisa mafoko a a golaganyang, sa ntlha, morago, morago ga moo le kwa bokhutlong.

22 Go diragala eng morago

46

Tsweletso yak gang.
Tlhamha motshameko go bontsha tsweletso ya poloto.
Go sosobanya kgang go ya ka tatelano ya ditragalo.
Rekota Mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

23 Go rulaganya kgang

48

Go sedimosa dikgato tse di farologaneng tsa kgang mme morago o kwala kgang ka tatelano o tsepamisitse matlho mo matsenong, mmeleng le bokhutlong.
Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

24 Diltlhongwapele le diane

50

Go tlota ka ga diane, go dis edimosa le go di tlhalosa.
Motshameko wa mafoko. Lebelo la ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
Go balolola ditlhongwapele le ditlhongwamorago le medi ya mafoko.
Go dirisa mafoko go tswa mo motshamekong go bopa dipolelo.

Sekwalwa sa ditaelo Kgweditharo 1: Dibeke 7 - 8

25 Go buisa resipi

52

Go buisa resipi ya salate ya maungo.
Go balela ditshenyegelo le go balolola ditsompelo le dijana tse di tlhogeng.
Go kwala resipi ya dijo tse di rategang.
Go dirisa maemeditota a batho.

26 Go bereka ka maemeditota

54

Go dirisa masupi -se, sele, tse, tsele.
Go kwala dipolelo o dirisa masupi.

27 Tse ke eng

56

Go balolola le go dirisa marui.
Go tlhopha maemedi a a nepagetseng.
Rekota Mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

28 Dira "mmopo wa go bina"

58

Go buisa sekwalwa sa ditaelo.
Go arabalipotso tsa tekatlhaloganyo ka ga ditaelo.
Tlhaloso ya tatelano le tiriso ya mediriso.

Go naya ditaelo tse di tlhamaletseng.
Tlhaloso ya dimateriale tse di tlhogeng le ka ga tsamaiso.

Go tlhamha ditaelo le dimateriale tse di tlhogeng go tswa mo ditshwantshong tsa ka moo o ak dirang tsuane ya khateboto ka teng.

Go dirisa mokgwa wa go kgwaritsakgwaritsa mo go kwaleng ditaelo.

Sekwalwa sa Tshedimosetso Kgweditharo 1: Dibeke 9 - 10

29 Go na le eng mo dikgannyeng?

60

Go buisa dikgangnyana tse pedi tsa lokwalodikgang. Tsepamisa matlho mo ditlhogong, mmeleng, letlheng, temaneng ya matseno le tiriso ya ditshwantsho.

Araba di sedimosa ka ga sekwalwa o lebile bokao le go balolola melawana.
Dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng le bokhutlo.

30 Go tlota dikgang

62

Rulaganya le go kgwaritsakgwaritsa kgangnyana ya lokwalodikgang o dirisa mafoko a a nang le "eng, kae, leng, jalojalo".

Ntsha dikakanmo mo setlhopheng.
Dirisa mokgwa wa go kwala.
Kwala dikgang ka pakapheti.
Kwala kgangnyana ya lokwalodikgang o dirisa melawana ya setlhogo, mola wa botlhokwa, jalojalo.
Ipaakanye le go tlhagisa puo e e ikaegileng ka kgangnyana ya lokwalodikgang.
Baakanaya dintlha tsa puo tse di tshwanetseng go kwalwa mo pakapheting.
Dirisa bontsi.
Rulaganya le go kgwaritsakgwaritsa kgangnyana ya lokwalodikgang o dirisa mafoko a a felelang ka "ng".

Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

31 Go neelana ka puo

64

Maele a go neelana ka puo e e ipaakanyeditsweng.

Bontsi.
Itlhatalhobe.


32 Kwala kgang

66

Go rulaganya go kwala kgang o etse tlhoko baanelwa, poloto, maitshetlego le bokhutlo.

Go kwala kgang mo foreiming ya buka e e segeletsweng.





A re buiseng

Kgang e ke naane. Dinaane ke dikgang tse batho ba neng ba di tlhabelana pele bogologolo jwa ga Bile. Di ne di sa kwadiwe mme di ne di phasaladiwa ka go tlotliwa kgabetsakgabetsa. Rotlhe re itse dinaane dingwe le ditso di tshwana le matuntuletso, dianelaphologolo, dikgang tsa bagaka, dianelalebopo le dipina tsa setso. Bontsi jwa tsona bo na le melaetsa e e kgethegileng.



Ga twe go kile ga bo go le mosimanyana wa dingwaga di le lesome e le modisa wa dinku. Letsatsi lengwe le lengwe o ne a bolotsa dinku a di isa kwa masimong go ya go fula tlhaga. Letsatsi lengwe le lengwe, o ne a dula ka fa tlase ga setlhare mo godimo ga thabana mme a bogele letsomane la dinku. Kwa bokhutlong o ne a simolola go tshwenyega a ikutlw a jewa ke bodutu. Letsatsi lengwe, gore a tle a itumedise, o ne a goeletsa, “Phiri! Phiri! Thusang! Phiri e tebisitse dinku!”

Fa ba utlwa selelo sa go kopa thuso, baagi ba motse ba ne ba tla ba tabogile go tla go lelekisa phiri. Mme ya re fa ba goroga kwa godimo ba se ka ba bona phiri. Ba ne ba bona mosimane, yo o neng a ba tshega.

“O se ka wa lela ‘sephiri’ fa go se na phiri!” ga sotla mongwe wa baagi ba motse fa tswela kwa ntle ba ngongorega fa ba boela kwa tlase ga thaba.

Letsatsi le le latelang, mosimane o ne a bitsa gape, “Phiri! Phiri! Nthuse! Phiri e lelekisitse dinku!” Baagi ba motse gape ba ne ba tabogela kwa godimo ga thaba go mo thusa go koba phiri.

Fa baagi ba motse gape ba sa bone phiri, ba re, “mosimanyana, o tshwanetse go goeletsa thuso fela go na le sengwe se phosol! O se ka wa goeletsa ‘phiri’ ntswa go se na phiri ya sepe fa!”

Mosimane a mpa a nyenya fela mme a ba bogela ba ntse ba ngongorega jaaka ba kgokologela kwa tlase ga thaba gape.

Malatsi a le mmalwa morago ga moo, mosimane a bona phiri ya nneta e ntse e nkgankgelela go dikologa dinku tsa gagwe. O ne a tshogile thata mme a goeletsa kwa godimo, “Phiri! Phiri! Nthuseng tsweetswee!”

Mme baagi ba motse ba akanya gore o ne a leka go tshameka ka bona gape, mme ga se ka ga nna ope yo o yang go mo thusa.

Moragonyana bosigong joo, batho ba motse ba gakgamadiwa ke gobo mosimanyane wa modisadinku a sa boele gae. Ba ne ba ya go mmatla mme ba mo fitlhela a dutse a lela a le esi.

“Ee e ne e fetile e le ruri phiri! E jele dinku di le mmalwa mme tse dingwe di tshabile! Ke goeleditse gore le tle go nthusa! Ke eng le se ka la tla?” a bua a lela.

Mongwe wa baagi ba motse o ne a leka go mo gomotsa fa ba ntse ba boela morago kwa gae.

“Re tlaa go thusa go batla dinku tse di timetseng mo mosong,” a bua, a bay a letsogo la gagwe mo magetleng a mosimanyana.

“Mme jaanong o tshwanetse go ithuta gore fa o itlwaeditse go bua maaka, ga go ope yo o tlaa go dumelang … le fa o ka tswa o bua nneta!”



Letha:




A re bueng



Ke goreng go sa nna ope yo o neng a tla go thusa mosimane?

Dira motshameko ka ga kgang e. O tlaa tlhoka mosimane, phiri, dinku le baagi ba motse.



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko a mo sopong ya mafoko.

ngongorega

tshosa

lela

tshegisa

bitsa

aka

tšena

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | n | g | o | n | g | o | r | e | g | a | s | g |
| r | m | g | o | t | z | x | g | w | l | g | f | s |
| i | x | t | s | h | o | s | a | l | e | w | n | f |
| g | k | l | e | l | a | g | g | r | g | f | i | l |
| f | t | k | l | a | s | i | t | a | w | i | l | n |
| d | t | s | h | e | g | i | s | a | t | k | s | i |
| p | r | t | b | i | t | s | a | k | t | r | w | g |
| t | r | w | a | k | a | p | t | n | g | f | n | w |
| n | g | t | h | p | r | t | w | g | m | d | s | g |
| d | g | r | t | p | t | š | e | n | a | p | t | y |



A re kwaleng

Buisa dipotso tse mme morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Ke goreng mosimane wa modisadinku a ne a goelets "Phiri"?

- A O ne a tenegile mme a batla gore a bonwe.
- B O ne a nagana gore go na le phiri.
- C O ne a batla go aka.
- D O ne a batla go tshosa phiri.

Ke goreng baagi ba motse ba ne ba sa tle fa ba bidiwa?

- A Ba ne ba bereka mo dipolaseng.
- B Ba ne ba ithaya ba re o bua maaka.
- C Ga ba a mo utlwa.
- D Ba ne ba batla gore phiri e bolaye nku.

Ke sefe sa tse di latelang se e leng setlhogo se sentle sa kgang e?

- A Letsatsi le phiri e bolaileng nku?
- B Mosimane yo mmotlana wa modisadinku
- C Mosimane yo o gooleditseng thuso
- D Letsatsi le le bothitho mo thabeng

Molaetsa wa kgang ke eng?

- A Fa o goeleletsa thuso ga go ope yo o tlaa go thusang.
- B O se ka wa tlhodia thata.
- C Fa o aga o bua maaka, ga go ope yo o tlaa go dumelang le fa o bua nnete.
- D O tshwanetse go tshepagala.

TEACHER: Sign

Date

Mosimane yo o neng a goa “sesutlhalefaufau!”



A re buiseng

Thabo o ne a rata gore batho ba nne ba mmogetse. O ne a aga a bitsa balelapa le ditsala go tla go bona sesutlhalefaufau se a neng a re o se bone. “Tlayang le bone sesutlhalefaufau!” o ne a aga a goeleditse, kgotsa “Thusang, Sesatsiweng (SSI) se tsurame!”

Nako nngwe le nngwe fa Thabo a ne a goeletsa, toropo yotlhe e ne e tabogela kwa lefelong leo go ya go bona sesutlhalefaufau. Mme morago ga bo go se sepe sa go bonwa. “Se setse se fetile!” o ne a bolelela.

Thabo o dirile se gangwe, gabedi, gararo – gantsi fela.

Mme morago, letsatsi lengwe, Thabo ka nnete a bona sesutlhalefaufau. “Thusang!” a goeletsa, “Sesutlhalefaufau se tsurame mo masimong. Thusang tsweetswee! Mongwe thusa!”

Mme ga go ope yo o neng a tla.

Fela foo, Motswakwa a tlolela kwa ntle ga sesutlhalefaufau mme a re mo go Thabo, “Tsweetswee nthuse! Ke batla peterolo le dijo go fepa baelapa la me. Bana ba me ba batla dijo ka bonako! Tsweetswee ntlisetse matlhare a le mmalwa a o ka a kgonang!”

“Thusang!” a goeletsa Thabo. “Go na le batswakwa ba ba tshwerweng ke tlala mo masimong!”


Mme ga se nne ope yo o tlang.

Ka jalo, Thabo a taboga go tloga mo setlhareng go ya go se sengwe a kgetla matlhare mme a tabogela kwa botshelapeterolo go reka peterolo teng. Motswakwa yo motala o ne a itumetse a leboga.

Thabo o ne a lapile mme a wela fa fatshe jaaka sesutlhalefaufau se tloga.

“Ke eng seo Thabo?” mmaagwe a mmotsa jaaka a bona sesutlhalefaufau se fofela kwa godimo se timatimelela.

“Go thusa eng go go bolelela, Mme,” ga bua Thabo, a goletsa magetla.
“Ga o kitla o ntumela.”



Letha:



A re bueng

Diragatsang kgang e. Le tlaa tlhoka
motswakwa, bana ba le mmalwa ba
batswakwa, Thabo le mmaagwe.

Kgang e e tshwana jang le ya
"Mosimane yo o goeleditseng "Phiri!"?



A re kwaleng

Akanya ka ga dikgang tse pedi tse
mme morago o tlatse papetlana.




| Kgang | Moanelwamogolo ke mang? | Poloto ke eng? | Molaetsa wa kgang ke eng? |
|--|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Mosimane yo o goeleditseng "Phiri!" | | | |
| Mosimane yo o goeleditseng "Sesutlhalefaufau!" | | | |



A re kwaleng

Jaanong kwala kgang ya gago ya mafoko a a kana ka 120 ka ga mosimane
kgotsa mosetsana yo o eng a goeleletsa thuso. Sa ntlha kwala kgang ya gago
mo tsebeng e e makgasanyana mme o kope tsala ya gago go go baakanyetsa
yona. Morago o e kwale sentle mo phatlheng e e fa tlase.



| | |
|---|--|
| Setlhogo sa kgang | |
| O goeletseng? | |
| Go diragala eng letsatsi lengwe fa go sa nne motho ope yo o arabang? | |
| Ditlamorago tsa se ke eng? | |
| Molaetsa kgotsa thuto ya kgang e ke eng? | |



TEACHER: Sign _____ Date _____



Setlhongwapele ke eng?

Setlhongwapele se fetola bokao jwa lefoko.

Setlhongwapele ga se lefoko le le tletseng. Ke karolo ya lefoko e e gokelelwang kwa tshimologong ya lefoko le le tletseng (e e bidiwang modi wa lefoko). Setlhongwapele sengwe le sengwe se na le bokao jwa sona. Fa setlhongwapele se gokelelwam o moding wa lefoko, se fetola bokao jwa modi wa lefoko.



A re direng

Lebelela sekao se. Go diragala eng fa o kopanya setlhongwapele le modi wa lefoko? Lefoko.

| | |
|----------------|----------------|
| Setlhongwapele | Modi wa lefoko |
| mo- | setsana |

Ditlhongwapele tse di kaya eng?

| Setlhongwapele | Bokao |
|----------------|--------|
| se- | bongwe |
| di- | bontsi |
| mo- | bongwe |
| ba- | bontsi |
| le- | bongwe |
| ma- | bontsi |

Sekeletsa ditlhongwapele mo go lengwe le lengwe la mafoko a. Morago o thalele modi wa lefoko.



A re kwaleng

| | | |
|-------------|--------------|----------|
| monnamogolo | mosadimogolo | basimane |
| magong | dikgomo | bogobe |
| basetsana | ikane | borotho |
| legong | marotho | iphimole |



Tsenya ditlhongwapele mo mafokong a a thaletsweng go fetola bokao jwa dipolelo tse.

A re kwaleng

Mosimane o ne a itshwere sentle mo diphaposiborutelong.



O ne a iphimola mofufutso.

Motshamekagwele o ne a ineela go tshameka.


O tshwanetse go itira yo o sa boneng.

Basetsana ba palame baesekele.




Boithabiso

A re tshamekeng motshameko wa sesutlhalefaufau. Dirisa letaese le ditshwai go tshameka, mme re tlogeng mo palong ya 1.

**16**

O goroga ka
pabalesgo
mo lefatsheng
gape.

**15****14****13**


O kopana le
motswakwa. O
latlhegelwa ke
sebaka fa o bua
le ena.

**9**

O kgona go
tsamaya mo
ngwedding. Tlolela
kwa go 12.

**10****11**

O kgona go bona
lefatshe. Tlolela
kwa go 15.

**12****8****7**

O tshwanetse go
apara sutu ya gago
ya sesutlhalefaufau.
Latlhegelwa ke
sebaka.

**6****5**

O goroga kwa
ngwedding.
Tsaya sebaka
se sengwe.

**1****2****3****4**

Diane le ditlhongwa



A re bueng

Bua ka ga gore o akanya diane tse di kaya eng. Morago o thale mola go ya kwa bokaong mo kholomong e e kwa letsogong la moja.


Diane ke mabolelo a makhutshwane a a re nayang molaetsa o o kgethegileng.



Mmitsantšwa ga a tshole thupa.



Ngwana ntšwanyana.



Moho ga a itsiwe e se naga.

Lefoko le pelong ga le tshetse.

Mothaaphiri ga a robale.



Moho ga e ke e re a okisa yo mongwe a nne bogale mo go ena kana a mo lemotshe.

Motsadi ga a a tshwanelo go emeleta ngwana gonee ga a tsamaye le ena gongwe le gongwe.

O ka se ka wa itse boteng jwa motho.

Go itshoka ka mafoko a a botlhoko a a go tshwenyang ga go a siama.

Moho fa a batla selo o tshwanetse go dira ka natla go fitlha a se bona.



Ditlhongwamorago ke eng?

Ditlhongwamorago di tshwana le ditlhongwapele, ntle fela le gore tsona di gokelelw a kwa bokehutlong jwa modi wa lefoko go fetola bokao jwa lona.

Sekao: mogatlana "-ana" o kaya bonnye, lorato kana nyenyefatso, ka jalo mosadinyana o kaya mosadi yo monnye, mme tiriso e e ka kaya lorato kgotsa lonyatso.



Ditlhongwamorago tse di kaya eng?

| | |
|------------------|--------------------|
| Setlhongwamorago | Bokao |
| -ile | pakapheti |
| -nyana | bonnye |
| -olola | dirolola sengwe |



Letha:



A re kwaleng

Thalela medi ya mafoko.

Morago o sekeletse ditlhongwamorago kwa bokhutlong jwa mafoko a.

begile

tsamaile

monnanyana

podinyana

bofolola

repile

lemile

mosimanyana

kgomonyana

gakolola

latlhile

gobetse

katsana

nkunyana

phutholola

namanyana

biditse

pholwana

konyana

rekile

mmenyana

Tlhophya mafoko a le matlhano mme o a dirise mo dipolelong.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tlhophya lefoko le le nepagetseng, gokelela setlhongwamorago **-ile** mo go lona mme o kwale lefoko le lešwa mo phatlheng.

| | |
|----------|--|
| lema | Banna ba _____ masimo a bona monongwaga. |
| tshameka | Bana ba gago ba _____ morabaraba bosigo jotlhe. |
| reka | Mmaagwe o _____ dijo tse dintsi kgwedi e. |
| bofa | Rremogolo o _____ ntšwa gore e se ka ya re loma. |
| gola | Ngwana yo o _____ e le ruri, bona jaaka a tshameka! |
| tuma | Kgang eo e _____ mo motseng otlhe o, o a makatsa fa o re ga o e itse. |



TEACHER: Sign

Date

Letlhare la mebalabala




Mo dinaaneng tse dintsi diphologolo di itshola le go bua jaaka batho. Buisa kgang e mme o akanye ka ga baanelwa ba diphologolo.




Setlhare se ne se eme mo tshingwaneng. Phefo e ne ya simolola go foka mme letlhatsana la simolola go tetesela.



La wa go tswa mo setlhareng. La wela kwa tlasetlasetlase go fitlha le wela mo tlhageng ka fa tlase ga setlhare.



Katse e ne e dutse mo tlhageng. "Dumela, letlhatsana le letalanyana," ga bua katse. "A nka tshameka le wena?"



Letlhatsana le ne le le gaufi le go dumela, fa phefo e simolola go foka gape. Huup! Ga foka phefo, mme ya phamola letlhatsana ya le isa kwa godimodimo kwa legodimong. Phefo ya le phepheula sebaka se seleele. Morago ya folosetsa letlhatsana ka iketlo fa thoko ga tsela.

"Dumela, letlhatsana le le serolwana," ga bua nonyane fa thoko ga tsela. "A o ya go nna le nna?"

"Go a makatsa," ga bua letlhatsana. "Katse e rile ke motala. Jaanong nonyane ya re ke serolwana. Ke ipotsa gore mmala wa me ke ofe?"

Letlhatsana le ne le le gaufi le go botsa nonyane fa phefo e le phamola gape. Huup! Phefo ya foka, mme ya phamola letlhatsana ya le isa kwa godimodimo kwa legodimong. Phefo ya le phepheula sebaka se seleele. Morago ya folosetsa letlhatsana ka iketlo mo tshimong e kgolo.

Go ne go na le dikromo mo tshimong di ja tlhaga. Kgomo e nngwe ya tla go lebelela letlhatsana. "Mmuuoo," ga lela kgomo. "Dumela, letlhatsana le le mmala wa namune."

"Go a makatsa," ga bua letlhatsana. "Katse e rile ke motala mme nonyane ya re ke serolwana. Jaanong kgomo ya re ke mmala wa namune. Ke ipotsa gore mmala wa me ke ofe?"

Letlhatsana le ne le le gaufi le go botsa kgomo fa phefo e le phamola gape. Huup! Phefo ya foka, mme ya phamola letlhatsana ya le isa kwa godimodimo kwa legodimong. Phefo ya le phepheula sebaka se seleele. Morago ya folosetsa letlhatsana ka iketlo mo godimo ga thaba e kgolo.



Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buisetse godimo.

Letha:



A re bueng

Ke eng se se dirileng gore letlhare le wele fa fatshe go tswa mo setlhareng?

Letlhare le sutile go tswa mo phologolong e nngwe go ya go e nngwe jang?

Ke goreng mokwadi a dirisa lefoko "huup"?

A go na le dikgang tse dingwe tse o di itseng tse mo go tsona diphologolo di buang?

O akanya gore go ya go diragala eng morago mo kgannyeng?

O itse jang gore kgang e tlaa khutla jang?

A re direng

Thala tsela e letlhare le e tsamaileng go tloga mo setlhareng go fitlha kwa kgomong.



A re kwaleng

Jaanong tlhalosa setshwantsho sa gago o dirisa mafoko
"Sa ntlha", "morago", "Morago ga moo" le "kwa bokhutlong".

Sa ntlha letlhare

Morago le

Morago ga moo

Kwa bokhutlong

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

Tlaya re bone gore kgang e felela jang.



A re direng

Diragatsang motshameko ka ga kgang e. Le tlaa tlhoka badiragatsi ba le robongwe.

- Motho a le mongwe e nne letlhare
- Bana ba le barataro e nne diphologolo
- Motho a le mongwe a nne mosimane
- Motho a le mongwe a nne mme
- Kwa bokhutlong, motho a le mongwe a nne moanedi

Moanedi o tlota karolo ya kgang e e sa buiweng ke diphologolo, mosimane, mme le letlhare.

Letha:



A re kwaleng Letlhare le buile le diphologolo di le kae?

| Phologolo | E rile eng mo go letlhare? |
|-----------|----------------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Mosimane yo mmotlana o rile eng ka ga mmala wa letlhare?

Kwa bokhutlong mmaagwe mosimane o rile eng ka ga mmala wa letlhare?

A o akanya gore kgang e ke ya nnete?

O akanya gore kgang e e diragetse mo kgwedding efe? Goreng?

TEACHER: Sign _____ Date _____



A re bueng

Lebelela kwa morago kwa kgannyeng ya letlhare.

- Buang ka moo kgang e simolotseng ka teng.
 - Buang ka moo e khutlileng ka teng.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa ka moo kgang e simolotseng ka teng mme o kwale temana ka ga matseno a kgang.

Sa ntlha kwala maikutlo a gago e pele ka kgang mme o kope tsala ya gago go go baakanyetsa yona. Morago o e kwale sentle mo diphatlheng tse di fa tlase. Kgang ya gago e tshwanetse go nna boleele jwa mafoko a le 120 – 140.

Letha:



A re direng

Thala setshwantsho sa gore go diragetse eng ka ga letlhare fa le ntse le fokwa ke phefo mme o kwale temana ka ga gore go diragetse eng mo mmeleng wa kgang.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Taka setshwantsho sa ka moo kgang e feletseng ka teng mme o kwale temana ka ga bokhutlo.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

TEACHER: Sign

Date




A re direng

Buisa diane mme o
bue ka ga gore di kaya
eng. Morago o thale
setshwantsho go di
tlhalosa. La bofelo,
o kwale polelo go
tlhalosa seane.

1

Monwana o le mongwe ga o rune nta.

| |
|--|
| |
| |



2

Ngwana yo o sa utlweng molao wa
batsadi o utlwa wa manong.

| |
|--|
| |
| |



3

Go lebala modiri, modirwa ga a lebale.

| |
|--|
| |
| |

Letha:

Lebelo la ditlhongwamorago le ditlhongwapele



Boithabiso



monna
mosadi
seapei
mosamo
legora
leswana
rekile
mosadinyana
konyana
godisitse
tihobotse
tabogile
thubile
remile
kolojana
pholwana
bofolola
golola
emelela
rekolola

A re kwaleng

Tlhophha mafoko a matlhano go tswa mo setshwantshong mme o a
dirise go bopa dipolelo.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng



Ela tlhoko ka
moo taelo nngwe
le nngwe e
simololang ka
lediri ka teng.



A re kwaleng

Resipi ya salate ya maungo

Ditsompelo

- | | |
|------------------|----------------------|
| Diapole di le 2 | Maswana a tee a le 2 |
| Dipanana di le 2 | Pħooophħoo e le 1 |
| Namune e le 1 | Pħaeneapole e le 1 |

Mokgwa

1. *Obola* diapole mme o di sege dikħube
2. *Sega* dipanana dilae
3. *Obola* pħooophħoo mme o e sege dikħube
4. *Obola* pħaeneapole mme o e sege dikħube
5. *Tswaka* maungo mo sejaneng
6. *Ntsha* namune matute
7. *Tshela* matute mo godimo ga salate
8. *Nonanona* īra sukiri

O tlaa tlhoka madi a makae go dira
salate ya maungo?



Ranta Disente


R1,50 nngwe
le nngwe

R2,00 nngwe
le nngwe

R6,00 nngwe
le nngwe

R4,00 nngwe
le nngwe

Palogotlhe



A re bueng

O dira eng morago ga go segelela
dipanana dilae?

O dira eng pele o nonanona sukiri mo
godimo ga salate?

Bereka gore o tlaa tlhoka didirisiwa dife
go dira salate. Di kwale.

| |
|--|
| |
| |
| |

Letha:



A re kwaleng

Jaanong kwala resipi ya
gago e o e ratang.



A re direng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse leemeditota le o ka le dirisang
mo boemong jwa maina ka **bohibidu**.

Resipi ya _____
Ditsompelo

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Mokgwa

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Mosetsana o nna kwa Durban.

| | | | | | | |
|---|----|-----|------|-----|------|------|
| O | ke | nna | wena | ena | rona | bona |
|---|----|-----|------|-----|------|------|

Mosimane ke motshameki wa kgwele ya dinao yo o tlhotlhwa.

| | | | | | |
|---|-----|------|------|------|-------|
| O | ena | wena | bona | rona | tsona |
|---|-----|------|------|------|-------|

Jabu le Peter ba rata go tshameka kgwele ya dinao fa sekolo se tswa.

| | | | | | |
|----|------|-------|-----|------|------|
| Ba | bona | tsona | ena | rona | yona |
|----|------|-------|-----|------|------|

Ntšwa e rata go thuma mo nokeng

| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|---|
| Yona | rona | sona | ena | bona | e |
|------|------|------|-----|------|---|



Leemeditota
ke lefoko le le
dirisiwang go
emela leina.
Maemeditota a
khutshwafatsa
dipolelo e bile a
bonolo go a bua le
go a buisa.

TEACHER: Sign

Date

Go bereka ka maemeditota



A re kwaleng

Tlatsa **se** kgotsa **sele**.

Masupi a emela dilo. Re dirisa **se** kgotsa **sele** fa dilo di le gaufi. Re dirisa **sele** kgotsa **tsele** fa dilo di le kgakala.

| | gaufi | kgakala |
|--------|-------|---------|
| bongwe | se | sele |
| bontsi | tse | tsele |



_____ ke jase ya me.



_____ ke ngwedi.



_____ ke tsela e ke nnang mo go yona.



_____ ke mokoro.



_____ ke tsela ya Biko.



_____ ke baesekele ya me.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 4 o simolola ka **se** kgotsa **sele**.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Letha:

Jaanong leka dibopego tse tsa bontsi jwa masupi.

Tlatsa **se**, **sele** kgotsa **tsele**.




_____ ke katse ya me.



_____ ke mosese wa me o mošwa.



_____ ke dikatse tsa me.



_____ ke koloi ya morutabana.



_____ ke dinaledi.



_____ ke dikoloi.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 4 o simolola ka **tse** kgotsa **tsele**.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Thalela maemeditota a a nepagetseng mo go nngwe le nngwe ya dipolelo tse.



E ke baesekele ya **me/gagwe**.



Se ke koloi ya **bona/ba**.



A se ke pene ya **gago/wena?**



Se ke sekolo sa **rona/re**.



Se ke jase ya **gagwe/ena**.



A founu e ke ya **gago/wena?**

Ke ya **gagwe/ena**.

Ntšwa e ke ya **me/nna**.

Ke ya **bona/ba**.

Ke ya **gago/wena**.

Ke ya **rona/re**.

Ke ya **gagwe/ena**.

Ke ya **nna/me**.

Ntšwa ke ya **nna/me**.



A re kwaleng

Golaganya dipolelo tse di ka fa
molemeng le dipolelo tse di ka fa
mojeng tse di nang le marui.



Lerui ke lefoko le
le tsayang sebaka
sa leina mme le
bontsha gore ke la
ga mang.



Se ke koloi ya rona.

Ke ya gagwe.

Baesekele e ke ya ga Nomsa.

Ke tsa bona.

Ntšwa e ke ya me.

Ke tsa gago.

Dibuka tse ke tsa ditsala tsa me.

Ke sa gagwe.

Hempe e ke ya ga Thabo.

Ke sa rona.

Dibuka tse ke tsa gago.

Ke sa me.

Dirisa marui a mo meleng e e lolea fa thoko ga dipolelo tse di nepagetseng.

Dirisa mafoko a go go thusa.

tsa bona

tsa rona

sa gagwe

Ke koloi ya ga John. Ke ya gagwe.

Se ke mosese wa ga Anna. Ke wa _____.

Dibuka tse e tsa basimane.

Ke tsa _____.

Se ke koloi ya rona. Ke ya _____.

Se mogalawaletheka wa ga Jimi. Ke ya

_____.

Se ke mogala wa ga Thabo. Ke ya
_____.

Se ke polasa ya losika lwa me. Ke ya _____.



A re kwaleng

Golaganya dipolelo
tse di mo kholomong
ya ntlha le tse di
nepagetseng mo
kholomong ya bobedi.
Lebelela mafoko a a
thaletsweng. A tlaa
go thusa go tlhophpha.
maemeditota a a
nepagetseng.

| |
|--|
| <p><u>Nna</u> le lelapa la me ga re nne kwa Bisho.</p> |
| <p><u>Maria</u> ga a dire tirogae ya gagwe bosigo.</p> |
| <p><u>Ntšwa</u> ya rona e ja tlhapi.</p> |
| <p><u>Wena</u> ga o tshameke tšhese maitseboa.</p> |
| <p><u>Jabu</u> ga a thume kwa sekolong.</p> |
| <p><u>Nna</u> ga ke na ntšwa ya seotlwana.</p> |
| <p><u>Nna le abuti</u> ga re robale ka ura ya 8.</p> |



Boithabiso

Thusa Jimi go bona tsela ya go ya kwa gae. O tshwanetse go tsamaela kwa baesekele e supang teng go mo thusa mararaaneng.

A 10x10 grid of 100 bicycle icons. Each bicycle is teal with pink handlebars and a black tire. The grid is organized into four quadrants by color: top-left (pink), top-right (yellow), bottom-left (light blue), and bottom-right (light green). The first column contains 10 pink bicycles. The second column contains 10 yellow bicycles. The third column contains 10 light blue bicycles. The fourth column contains 10 light green bicycles. The fifth through tenth columns are partially visible on the right edge of the grid.



Dira "mmopo wa go bina"



A re bueng



A re direng



Jaanong dira tsuane.

6 Kgomaretса dimonamone tse pedi tsa pompom mmogo.

7 Koba setlhatswaphaephe go dira maoto a mabedi a tsuane.

8 Seg a maoto, matlho le molomo go tswa mo tsebeng ya tse di segeletseng kwa morago ga buka ya gago.

9 Di kgomaretse mo go dipompom.

Buisa ditaelo mme morago o tlhalosetse tsala ya gago se o tshwanetseng go se dira go dira "mmopo wa go bina."

Se o se tlhokang

Bolo ya wulu e e serolwana ya go loga Setlhatswadiphaphaephe kgotsa selogathae se le 1 Matlho, molomo le maoto go tswa mo tsebeng ya tse di segeletseng Sekgomaretsi se se maatla



Ka moo o ka dirang dimonamone ka teng

- 1 Thala didiko kana ditshekeletsa tse dikgolo di le pedi, tse di lekanang, mo khatebotong. Jaanong di sege.
- 2 Thala didiko tse pedi tse dinnyanenyana ka mo gare ga didiko tse pedi tse dikgolo. Di sege, gore didiko tsa khateboto tsa gago tse dikgolo jaanong di nne le phatlha fa gare.
- 3 Baya didiko mmogo, mme o phuthel wulu e e serolwana mo phatlheng fa gare le go dikologa go fitlha didiko di phuthelwa tsotlhe. O ka nna wa dirisa metatamalo e mebedi ya diwulu kgotsa e meraro mmogo go phuthela didiko ka bonakonyana.
- 4 Seg a wulu fa gare ga dintshi tsa didiko tse pedi o dirisa sekere se se bogale.
- 5 Tsenya setlhatswaphaephe mo gare go dira maoto a bolo ya wulu.
 - Baya motatamalo wa wulu magareng ga didiko tsa khateboto le thae mme o di gagamatse. Dira mafuto a mabedi, morago o tlose dikarata.
 - Jaanong dira semonamone se sennye sa pompom ka didiko tse pedi tse dinnye. Dira se se tshwanang ntle fela le gore pompom e ga e tlhoke maoto.

A re kwaleng



| | |
|------------------------------|--|
| Naya tsuane ya gago leina. | |
| O tlhoka eng go dira pompom? | |
| O batlelang sekgomaretsi? | |

Letha:

Tsuane ya Khateboto



A re direng

Lebelela ditshwantsho mme o kwale ditaelo tsa mmopo wa lee la khateboto. Di kwale ka go kwala maikutlo a gago a pele, mme morago o di kwale sentle fa tlase.



O ka nna wa dirisa mafoko a go go thusa.

pente

lee la khateboto

kwa ntle

ka mo gare

mokgabiso

sekere



O tlhoka didiriswa dife?



dibopego tsa dikhutlotharo

Ditaelo

1

2


3

4

5

6

7



TEACHER: Sign

Date

59

A

Leina la lokwalodikgang

DINAKO

TSA BANA

Letlhoga

22 Moranong 2015

Ngwana wa dingwaga di le 11 o phasalatsa buka ya go apaya

Setlhogo

Zoe Bain Molathoko



Temana ya matseno

Jack Witherspoon o tshwana le mosimane mongwe le mongwe wa dingwaga di le 11. O palama diseikitiboto, o tshameka kgwele ya dinao, e bile o rata



A re bueng

Buisa kgangnyana ka bobedi A le B. Mo setlhopheng sa lona, buang ka ga kgangnyana A le B. Buang ka ga dikarabo tsa dipotso tse.

go apaya.

Mme Jack, ena yo o lweleng bontsi jwa botshelo kgatlhanong le bolwetse, o sa tswa go phasalatsa buka ya gagwe ya ntlha ya go apaya, e e bidiwang “E bule”.

Jack o ne a kgatlhegela go apaya fa a na le dingwaga di le thataro fa a ne a nna sebaka kwa bookelong. Go le gantsi o ne a bogela mananeo mo TV ya kwa bookelong, mme ke ka yona nako eo a neng a lemoga lenaneo la *Food Network*. O ne a simolola go itirela diresipi fa a ne a le mo bookelong mme morago, fa a boela kwa gae, a di lekeletsa.

Buka ya ga Jack e rekiswa gotlhe mo lefatsheng, mme o abela mekgatlho e e thusang bana ba ba lwalang madi a a a bonang go tswa mo thekisong ya buka e.

Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Ditlhogo ke dife? Di re gogela jang?

Go na le eng mo ditemaneng tsa ntlha? Se se go gogela jang gore o buise?

Kgangnyana nngwe le nngwe e bua ka ga mang?

Kgangnyana nngwe le nngwe e tlhalosa tiragalo efe?



Sekolo sa New Town se fentse sekgele

8 Mopitlwe 2015

Bheki Phakati

Mophato wa 4 wa Sekolo sa New Town o fentse sekgele mo Moletlong wa Letsatsi la Dibuka la Lefatshe maabane. Mophato wa 4 o buiseditse bana ba Mophato wa 1 le 2 dikgang kwa sekolong.

Ngwana mongwe le mongwe wa Mophato wa 4 o ne a buisetsa bana mephato e e kwa tlase dikgang. Bana ba Mophato wa 4 bana ba bangwe ba dirile dibuka ka bobona. Dibuka tse dingwe di filwe mahala ke baphasalatsi. Bana ba bannye ba Mophato wa 1 le 2 ba ratile dibuka tsa mebalabala thata. Bontsi jwa bana bo tswa kwa malapeng a a humanegileng mme ga ba na dibuka tse dintle jalo kwa magaeng.



A re kwaleng

Re dirisa **di, ba** kgotsa **mo, se, le** leng?

| | |
|---|---|
| Ke na le _____ pene tse dintsi | Ke batla go ba rekela _____ bebetsididi. |
| A o buisitse _____ buka tsa gago | Yo o fentseng ke _____ rutwana wa Mophato wa 4. |
| _____ simane ba sekolo ba a lwala. | Ke batla go remela mme _____ kgong. |
| _____ na ba Mophato wa 4 ba itse go buisetsa bana ba bannye dibuka. | Nna ke bone _____ tho a le mongwe fela. |

Re dirisa **di, ba** kgotsa **mo, se, le** fa re bua ka maina. **Di, ba** kgotsa **mo, se, le** tsotlhе ke ditlhogo tsa maina mo bongweng le mo bontsing. Re dirisa **di, ba** **mo** **mo** maineng a a mo bontsing mme **mo, se, le** tsona re di dirisa maineng a a mo bongweng.


Tsenya matshwaopuso a a nepagetseng kwa bokhutlong jwa dipolelo tse.

Ijoo, Jack o kwadile buka e e rekisiwang go gaisa _____

Gompieno e ne e le Letsatsi La Dibuka la Lefatshe _____

Ke mang yo o fentseng sekgele _____

Ke goreng Sekolo sa New Town se fentse sekgele _____



TEACHER: Sign

Date

Go tlota dikgang



A re direng

Dira le tsala go rulaganya kgangnyana ya lokwalodikgang lwa gago ka ga katlego mo sekolong sa gago. Kgangnyana ya gago e tshwanetse go nna bolelee jwa mafoko a ka nna 60 – 80

Akanya ka ga setlhogo se o tlaa kwalang ka ga sona. Tlatsa setlhogo sa kgangnyana ya gago fa gare ga mmepe wa tlhaloganyo mme morago o tlatse dilo di le nne tse o tlaa kwalang ka ga tsona mo mabokosong a le mane.

O ka nna wa dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go kaela fa o kwala kgangnyana ya lokwalodikgang lwa gago.



1

Handwriting practice lines for activity 1.

2

Handwriting practice lines for activity 2.



Kgangnyana ya lokwalodikgang
lwa me ke:


3

Handwriting practice lines for activity 3.



4

Handwriting practice lines for activity 4.



Letha:



DINAKO TSA BANA

Setlhogo

Letlha

Thala setshwantsho ka ga kgangnyana ya gago

TEACHER: Sign _____ Date _____



A re direng



Baakanya puo e e ikaegileng ka ga kgangnyana ya gago ya lokwalodikgang.
Dirisa maele a go go thusa.

- Maele a go neelana ka puo e
e ipaakanyeditsweng*
- Tlhagiso ya gago e nne le matseno, mmele le bokhutlo.
 - Tlhomaganya ditiragalo ka nepagalo.
 - Gakologelwa go ema ka nepagalo.
 - Dirisa segalo le lenswe tse di siameng
 - Netefatsa gore botlhé ba kgona go go utlwale.
 - Bua gore o utlwale
 - Lebelela bareetsi.



A re kwaleng

Itirele dintlhhana tsa botlhokwa.





Mabapi le bontsi re fetola ditlhogo tsa maina jaaka: **motho a le mongwe, batho ba babedi.**

A re kwaleng

1
Ngwana a le
mongwe
ba babedi _____



2
Leino le le
lengwe
a le mabedi _____



3
Ganse e le
nngwe
di le pedi _____



4
Leoto le le
lengwe
a le mabedi _____



5
Tamati e le
nngwe
di le pedi _____



6
Tapole e le
nngwe
di le pedi _____



7
Menku o le
mongwe
di le pedi _____



8
Nku e le
nngwe
di le pedi _____



9
Monna a le
mongwe
ba babedi _____



10
Mosadi a le
mongwe
ba babedi _____



11
Tlhapi e le
nngwe
di le pedi _____



12
Peba e le
nngwe
di le pedi _____



13
Naga e le
nngwe
di le pedi _____



14
Lesea le le
lengwe
a le mabedi _____



15
Lekgarebe
le le lengwe
a le mabedi _____




16
Phiri e le
nngwe
di le pedi _____



Ke kgona go

Ketlhola fela

- buisa naane.
- buisa resipi.
- buisa ditaelo.
- buisa kgangnyana ya lokwalodikgang.
- lemoga setlhogo, molatlaletso, matseno.
- rulaganya o bo o kwala kgang.
- rulaganya o bo o kwala ditaelo.
- rulaganya o bo o kwala resipi.
- bolelela pele dikgang le bokhutlo jwa tsona.
- dira ketsiso kana motshameko ka ga kgang.
- lemoga poloto, maitshetlego le baanelwa.
- dirisa ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
- dirisa maemeditho le masupi.
- dirisa maemedi.
- dirisa bokhutlo jo bo nepagetseng jwa dipolelo.





A re kwaleng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Morago o tlatsa dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.

Baanelwa ba me ke bomang?



- Dirisa mmepe wa tlhaloganya go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago
- Kgwaritsakgwaritsa sekwalwatlhomo sa gago
- Kopa tsala go runa sekwalwatlhomo sa gago
- Boletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.


Kgang e diragalela kwa kae?



Kgang ka ga

Go diragetse eng mo kgannyeng?

Kgang e khutla jang?



Itlhamele buka ya gago. Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo meleng ya maronthorontho. Mena tsebe mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonno ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.

SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

Kwa o nnang teng

8

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (ke wena mokwadi).

1

Kgato 4: Seg a mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo.

Kgato 1: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho.



5

4

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa.

2

Feleletska kgang ya gago.

7

3

Tswelala ka kgang ya gago fa.

9

Kwala goré go diragala eng kwa bokhutlong jwa
kgang ya gago.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thitokgang 3: Go mo goreng o buisa eng

Sekwalwa sa tshedimosetso
Kgweditsharo 2: Dibeke 1 - 2

33 O reng ka ga maemo a bosa? 70

Buisa sekwalwa sa tshedimosetso le ditshwantsho. Buisa tshate ya maemo a bosa le baatshate ka ga go na ga pula. Motlotlo o o ikaegileng ka tshate ya maemo a bosa. Go inola tshedimosetso go tswa mo tshateng ya maemo a bosa go e bapisa le maemo a bosa a mafelo a a farologaneng.

34 Mme maemo a bosa a gompieno ke 72

Rulaganya tshate ya maemo a bosa o dirisa tse di segeletsweng (mesego). Tlhagisa lenaneo la maemo a bosa la TV. Barutwana ba lekanyetsa ditlhagiso tsa bona le ditlhagiso tsa barutwana ba bangwe.

35 Go dirisa matlhaodi go tlhalosa maina 74

Go dirisa matlhaodi a a bapisang go tlhalosa ditshwantsho. Kitsiso ya matlhaodi a tekatekano. Go bopa dipolelo o dirisa matlhaodi a filweng. Go feleletsa kgang o dirisa matlhaodi a maleba. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

36 Se diragetse mo nakong e e fetileng 76

Pakapheti: madiri a a tlhomameng le a a sa tlhomamang. Go rulaganya setsenywa sa bukatsatsi mo pakapheting. Go balolola madiri a pakapheti. Go kwalolola sekwalwa go tswa mo pakatlang go ya kwa pakajaanong. Matlhaodi a a bapisang.

37 Buisetsa tshedimosetso 78

Go buisa sekwalwa sa tshedimosetso – phamfolete. Tekatlhaloganyo e e ikaegileng ka ga phamfolete. Go rulaganya phamfolete ka ditshwantsho go naya tshedimosetso. Rekota mafoko a mašwa le bokao jwa ona mo thanoding ya gago.

38 Go naya tshedimosetso 80

Go rulaganya go kwala phamfolete. Go rulaganya phamfolete go naya tshedimosetso o dirisa ditshwantsho le sekwalwa. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

39 Go buisa tshate go bona tshedimosetso 82

Go buisa baatshate ka ga ditiro tsa metshameko. Go arabu dipotso tse di ikaegileng ka ga baatshate. Go batlisisa le go dirisa tshedimosetso go rulaganya baatshate. Go tlhagisa baatshate mo setlhopheng.

40 Go bapisa dilo 84

Katiso ka ga matlhaodi a a bapisang. Go dirisa matlhaodi a a bapisang go tlhalosa ditshwantsho. Matlhaodi a a bapisang a a tshwanetseng go gakologelwa. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

Go buisa kgankhutshwe le go kwala tlhaloso ya moanelwa Kgweditsharo 2: Dibeke 3 - 4

41 Go buisa kgang: Lulu o ne a ntse jang? 86

Go feleletsa tekatlhaloganyo e e ikaegileng ka ga kgang. Tlhma matlho ka moo moanelwamogolo a fetogang ka teng go tswa mo matsenong go fitilha kwa bokhutlong jwa kgang. Kwala tlhaloso ya tshobotsi ya moanelwa go ya ka phetogo ya gagwe pele le morago ga kgang. Go tlhma motshameko o o senolang baanelwa ba ba farologaneng mo kgannyeng. Go dirisa matlhaodi go tlhaloso moanelwa yo o mo kgannyeng.

42 Akanya ka ga baanelwa 88

Go kwala setsenywa sa bukatsatsi go ya ka molebo wa moanelwa. Go balolola Maafoko otlhe a a tlhalosang a a dirisetseng mo tlhalosang ya tshobotsi ya moanelwa. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

43 Go kwala kgang 90

Go rulaganya go kwala kgang o tlhalosa e bile o aga moanelwa.

O dirisa mmepe wa tlhaloganyo go tlhalosa diponagalo tsa botlhokwa tsa moanelwa.

Go tlhalosa ka moo moanelwa a fetogileng ka teng go tswa mo matsenong go fitilha kwa bokhutlong.

44 Madiri a dira tiro ya ona 92

Go kwala dipolelo tse di ikaegileng ka madiri a a bontshwang mo ditshwantshong. Go golaganya madiri a pakajaanong le pakapheti le go phimola madiri a a fosagetseng. Tumalano ya sediri-lediri. Go tlhopha madiri a a nepagetseng. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

45 Bukatsatsi ya sephiri ya ga Mandu 94

Go buisa kgang o etse tlhoko moanelwamogolo. Tekatlhaloganyo e e nang le dipotso tse di maleba le baanelwa.

46 Di tshwana le eng? 96

Go sosobanya kgang ka pakajaanong mo bukatsatsing. Go tlota ka moanelwamogolo le diponagalo tsa gagwe. Go balolola diponagalo tsa moanelwamogolo le go dirisa matlhaodi go mo tlhalosa. Go kwala tlhaloso ya moanelwamogolo. Matshwaopuso: puopegelo le bokhutlo jwa polelo.

47 Madiri gape 98

Madiri a a sa tlhomamang Go fetola madiri mo dipolelong go tswa mo pakajaanong go ya kwa pakapheting. Tumalano ya sediri-lediri. Rekota mafoko a mašwa le bokao mo thanoding ya gago.

48 Rulaganya go kwala kgang 100


Go dirisa mokgwa wa go kwala, motlotlo, go kgwaritsakgwaritsa le go runa kana go baakanya.



0 reng ka ga maemo a bosa?



A re buiseng mmepe wa maemo a bosa.



A re bueng Bua le tsala ya gago ka ga mmepe wa maemo a bosa.

- Tšhate e reng ka ga maemo a bosa mo porofenseng ya gago?
- A maemo a bosa a tota a ntse jalo gompieno?
- Bua ka ga maemo a bosa mo diporofenseng tse dingwe.
- Batho ba kwa Kapabolhaba ba ka apara diaparo tsa mofuta ofe mo mofuteng o wa maemo a bosa?
- Kwa maemo a bosa a leng monate teng? Kwa maemo a bosa a leng bosula teng? Bua gore goreng?

Letha:



A re kwaleng

Go na ga pula kgwedi le kgwedi: Newville

Akanya gore o ya go buisa ponelopele ya maemo a bosa mo TV o dirisa mmepe o o mo tsebeng e e fa thoko. Kwala gore o tlaa reng mabapi le porofense nngwe le nngwe.

| | |
|-----------------------------|--|
| Tlatsa maina a diporofense. | Tlhalosa maemo a bosa. Sa ntlha bua gore thempereitshara e tlaa ema jang, mme morago o bue gore a pula e tlaa na, a go tlaa thiba maru kgotsa letsatsi le tlaa tlhaba. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |




A re buiseng

Buisa tshate e e bontshang bogolo jwa pula e e tlaa nang kwa Newville mo dikgweding di le 12. Bua le molekane wa gago ka ga gore go nele pula e e kanakang mo kgwedding nngwe le nngwe.



A re kwaleng

Jaanong arabu dipotso tse.



| | |
|---|--|
| Pula e nele thata mo kgwedding efe? | |
| Ke kgwedi efe e e neng e omile thata? | |
| Ke dikgwedi dife tse di bopang setlha sa pula? | |
| Go nele pula e e kanakang monongwaga? | |
| Ke dikgwedi dife tse di itemogetseng pula e e lekanang? | |
| Ke digwedi dife tse di tlhokileng pula? | |
| O akanya gore ke nako efe e e siametseng go jala? Goreng? | |



bolelo



bolelonyana



bolebolelo

TEACHER: Sign

Date

71

Mme maemo a bosa a gompieno ke ...



A re direng

Dira tšhate ya maemo a bosa. Segu matshwao a maemo a bosa go tswa kwa tlase ga tsebe mme o a kgomaretse mo mmepeng o mo diporofenseng tse di farologaneng.



A re bueng

Morago ga go kgomaretsa matshwao, bua le tsala ya gago ka ga tšhate ya maemo a bosa. Bua gore maemo a bosa a eme jang mo porofenseng nngwe le nngwe.

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------|----------|-------|-------------|
| Pula | Go maru | Maru fale le fale | Go letsatsi | Mouwane | Legadima le pula ya matlakadibe | Segagane | Phefo | Go letsatsi |
|------|---------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------|----------|-------|-------------|


Letha:



A re kwaleng

Akanya gore o bolelela babogedi ba TV ka ga maemo a bosa. Tlhalosa maemo a bosa a porofense nngwe le nngwe. Mo go nngwe le nngwe, gakolola babogedi gore ba tshwanetse go apara eng mo maemong ao ka bosa. Ba bolelele ka moo maemo a bosa a yang go ama ditiro tsa mo gae a teng (jaaka, go tlhatswa diaparo), kgotsa gore a ba tswhanetse go itshasa ka sesepa sa letsatsi. Bolelela borapolasa gore ba tshwanetse go solo fela maemo a fe a bosa.

| Porofense | Maemo a bosa |
|-----------|--------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |



A re bueng

Jaanong
bega
ponelopele
ya gago ya
maemo a
bosa.



Dumelang, ke nna _____ ka
maemo a bosa a gompieno.

Ke tlhola fela

A ke ne ka

beg a ponelopele ya me ya maemo a bosa ka manontlholtlo?

naya tshedimosetso e e lekaneng ka ga maemo a bosa mo porofenseng nngwe le nngwe?

dirisa puo e e siameng e e lebaneng bareetsi ba bagolo?

dirisa mafoko a a nepagetseng a "maemo a bosa"?

tlhoma matlho mo bareetsing fa ke ne ke bega?



TEACHER: Sign

Date

73

Go dirisa matlhaodi go tlhalosa maina

MATLHAODI: O tlaa gakologelwa gore maina ke mafoko a a kayang maina a batho, mafelo le dilo. Matlhaodi a re naya tshedimosetso ka ag motho, lefelo kgotsa selo. A tlhalosa **maina**.

A re bolelela ka moo sengwe kgotsa mongwe a lebegang, a ikutlwang, a dumang, a nkgang kgotsa a latswegang ka teng, e bile a thusa go dira gore se o se kwalang le se o se buang se nne monate.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse. Tsotlhe di bua ka ga maina. Bolelela tsala ya gago ka moo dilo tse di lebegang, nkgang, utlwlang kgotsa di latswegang ka teng.



A re kwaleng

Jaanong golaganya mathhaodi a a mo kholomong ya ntlha le maina a a
mo kholomong ya bobedi.

| | |
|------------|----------------|
| gautsegā | tee |
| montle | tsela |
| tlolatlola | lelomo |
| lebelo | dirampheetšane |
| monate | digaugau |
| mogote | matlakala |
| ntlenyana | koloi |
| bothitho | kuku |
| nkgang | katsana |

Tlhophap dipara di le tlhano tsa maina le matlhaodi go tswa mo mananeong a a fa godimo mme o a dirise mo dipolelong di le tlhano.



Letlha:



Dikqang tse di se nang mathaodi di a



Aleksaleng

Buisa kgang e e fa tlase. Morago o kwale letlhaodi la leina lengwe le lengwe gore o tle o bone ka moo kgang e nnang monate ka teng.

E ne e le letsatsi e le ruri _____.

Tleloko ya me e _____ e ne ya lela.

Ke ne ka ema go tswa mo bolaong jwa me jo bo_____.

Ke ne ka baya borokgwe jwa me jo bo _____ le jeresi ya me.

Ke nwele matute a _____ mme ka ja borothopate.

Ke ne ka palama bese e _____.

Ke ne ka itumela thata fa ke tsena mo beseng e e _____ mme
morago _____.

Jaanong kwala dipolelo di le robedi ka ga ka moo kgang e e khutlang ka teng. Dirisa matlhaodi go tlhalosa maina otlhe.



bonako



bonakonyana



bonakonako

Pakapheti: Gantsi fa re kwala ka pakapheti re gokelela **-tse, -ile**, jalojalo, mo lediring.


Madiri mangwe a a farologana mme a fetoga gotlhelele, go fa sekao: **gana – ganne**. Re bitsa madiri a madiri a a sa tlhomamang.



A re kwaleng

Kwala setsenya sa bukatsatsi sa mafoko a le 40 ka ga se o se dirileng mo bekeng e e fetileng. **Madiri** otlhe a o a dirisang a tshwanetse go nna mo **pakapheting**.

Dumela Burkatsatsi

A
6

Tiriso ya mafoko

Thala mola go golaganya madiri a pakajaanong le pakapheti.

| |
|----------|
| ja |
| tsamaya |
| tshega |
| tsoga |
| tshameka |
| simolola |
| batla |
| yaa |
| tsaya |
| taboga |
| kgweetsa |
| opela |
| ema |
| thuma |
| reka |
| robala |

| |
|------------|
| tshegile |
| tsogile |
| jele |
| tsamaile |
| simolotse |
| tshamekile |
| ile |
| batlide |
| tabogile |
| tsere |
| opetse |
| thumile |
| kgweeditse |
| robetse |
| eme |
| rekile |

Jaanong sekeletsa madiri a a felelang ka **-ile** le **-tse**.

Thalela madiri a a sa tlhomamang mme a na le pakapheti le pakajaanong, jaaka **kgonà – kgonne**.

Letha:



A re buiseng

Buisa imeile ya ga Jimi a kwalela Mandu. O kwadile ka **pakatlang**. Sekeletsa madiri a a mo imeileng ya ga Jimi. Morago o kwalolole se a se kwadileng ka **pakapheti**.



Go

manduK@gmail.com

Go tswa go

jimS@yahoo.com

11 Mopitlwe 2015 15:14

Dumela Mandu

Ka moso ke tlaa ya kwa kampeng ya kgwele ya dinao. Re tlaa kgweetsa diura di le tharo go ya kwa teng. Re tlaa ja dilalelo tsa rona morago ga go pakolola mme re tlaa robala morago ga phirimo ya letsatsi. Re tlaa tsoga phakela mme re tlaa ja difitlholo. Mokatisi o tlaa re bontsha ka moo re tshwanetseng go ikatisa ka teng. Re tlaa tshameka metshameko e le mmalwa ya kgwele ya dinao mme morago re tlaa bogela difilimi tsa metshameko ya kgwele ya dinao.

Go tswa go:

Jim

Romela



montle



montlenyana



montlentle

TEACHER: Sign

Date

77

Buisetsa tshedimosetso



A re buiseng

Bana ba bantsi ba sekolo ba ikatisa ka dinako tsothe le fa ba sa akanye ka gona. Ba ikatisa fa ba tshameka mo mabaleng kgotsa ba raga kgwele ya dinao kwa sekolong kgotsa ba tabogela bese.

Fa o ikatisa, o thusa mmele wa gago go gola o le maatla gore o kgone gore dira sengwe le sengwe se o batlang gore o se dire. Leka go ikatisa letsatsi le letsatsi! Ke eng o sa thume, tabogetaboge, palame baesekele, iphutholole, bine kgotsa o sa tshameke kgwele ya dinao kgotsa bolotloa?

Go ikatisa go go nayang pelo e e itumetseng.


Fa o ikatisa pelo ya gago e pompa go feta, o hema ka bonakonyana mme mmele wag ago o bona mowa o o phepa kana okosejene.

Se se dira gore pelo ya gago e nne maatla.



A re kwaleng

Buisa athikele mme o arabe dipotso tse.



Ikatiso ya motsotsa mongwe le mongwe e botlhokwa thata.

Ikatiso e tiisa mesifa

Ikatiso e bopa mesifa ya gago.

Ikatiso e dira gore o kobege bonolo

Ikatiso le go iphutholola go dira mmele wa gago gore o kobege bonolo. Se se kaya gore o kgonia go tsamaisa mabogo le maoto a gago ka tokologo ntle le go ikutlwa o lapile kgotsa o na le ditlhabi.

Ikatiso e tshola bokete jwa gago bo itekanetse.

Fa o ikatisa, mmele wa gago o nna le mafura a lekaneng. Seo se go thusa go tshola bokete jwa mmele bo itekanetse – o se mosesane thata e bile o sa nona thata.

Fokotsa go bogela TV le go tshameka metshameko ya dikhomputara.



Boitekanelo jwa bana



Bana ba tshwanetse go ikatisa gantsi mme ba se ka ba nna nako e ntsi ba bogetse TV.

Ke mofuta ofe wa sekwalwa o?

| | |
|---|---------------------------|
| A | Resipi |
| B | Dianelaphologolo |
| C | Sekwalwa sa tshedimosetso |
| D | Tlhaloso |

Sekwalwa se re bana ba nne nako e nnye ba dira eng?

| | |
|---|------------------------------|
| A | Ja go le gonne |
| B | Bogela TV go le gonne |
| C | Ikatisa go le gonne |
| D | Tsamaya ka koloi go le gonne |



Letha:




Athikele e naya mesola e le meraro ya go ikatisa. Ke efe?

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

O akanya gore mokwadi o kaya eng ka "pelo e e itumetseng"?

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |




A re direng

Kwala phamfolete ya gago go bontsha botlhokwa jwa ikatiso.



TEACHER: Sign _____ Date _____

Go naya tshedimosetso



Rulaganya go kwala phamfolete ya gago.

A re direng

O tlaa kwala ka ga eng?

1

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?

3

Ke mang yo tshedimosetso e e tlaa mo tswelang mosola?

2

Ke eng tshedimosetso e e le botlhokwa?

4

Baitseanape ba reng ka ga setlhogo se?



● Dirisa mmepe wa tlhaloganya go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago ● Kgwaritsakgwaritsa sekwalwatlhomo sa gago ● Kopa tsala go runa sekwalwatlhomo sa gago ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphosotse di setseng.

O batla go neelana ka tshedimosetso efe? Naya dikakanyo tse pedi.



Ke goreng tshedimosetso e e le botlhokwa?

Letha:



A re kwaleng

Morago ga go runa kana go baakanya diphoso mo sekwalweng sa gago, se kwale sentle mo phatlheng e e filweng. Kwala setlhogo mo lebokosong lengwe le lengwe.

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 | | Thala setshwantsho go sedifatsa setlhogo. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | | Kwala setlhogwana sa setshwantsho. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



TEACHER: Sign _____ Date _____

Go buisa tšhate go bona tshedimosetso




A re bueng

Setshwantsho se se fa tlase se re bolelala gore ke metshameko efe e bana ba e ratang.

Se lebelele metsotso e le mmalwa.



Metshameko e bana ba e ratang go gaisa



A re bueng

- Mofuta o wa setshwantsho o bidiwa baatšhate. E re bolelala ka moo bana ba bantsi ba nnang le seabe ka teng mo metshamekong e e mo lenaneong.
- Lebelela mola o o kwa tlase mme o bolelele tsala ya gago gore ke metshameko efe e go buiwang ka ga yona.
- Lebelela dipalo ka fa letlhakoreng la molema la baatšhate mme o bue gore ke dipalo dife tse di kailweng.

Letha:



A re kwaleng Jaanong araba dipotso tse.

Ke motshameko ofe o o nang le batshameki ba bantsi?

Ke metshameko efe e e nang le batshameki ba bannye?

Ke bana ba bakae ba ba ratang kgwele ya dinao?

Ke bana ba bakae ba ba ratang bolotloa?

Ke bana ba bakae ba ba ratang go taboga?

Ke bana ba bakae ba ba ratang go thuma?



A re direng

Botsa ditsala tsa gago di le lesome gore
ba rata metshameko efe. Tshasa diboloko
tse di mo papetlaneng e e fa tlase e e
bontshang metshameko e ba e ratang.
Simolola kwa tlase ga papetlana.

| | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|-----------|
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| | Kgwele ya dinao | Bolotloa | Go thuma | Go taboga |

Theibole ya gago e tlaa lebega jaana.

| | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|-----------|
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| | Kgwele ya dinao | Bolotloa | Go thuma | Go taboga |

Ba rata motshameko ofe go gaisa? _____

Ba rata motshameko ofe go le gonne? _____



TEACHER: Sign _____

Date _____

Go bapisa dilo



A re kwaleng

Tlatsa matlhaodi a a nepagetseng go tlhalosa sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.

kitlane

telele

teleletele

maatla

maatlanyana

nnyane

nnyanenyana

kgolokgolo

telejana

kgolo

kitlanekitlane

moleelenyana



O ithutile gore matlhaodi a tlhalosa maina, go fa sekao e **nnyane ntšwa** kgotsa

Ntšwa e nnyane.


Gape re dirisa matlhaodi go bapisa dilo:

Katse e nnyane. Peba e nnyanenyana.

Tshoswane e nnyanennyane.



kgolwane





telele



nnyennyne



moleelelele



kitlanenyana

Letha:

Matlhaodi a a bapisang



A re kwaleng



Jim



Jabu



Ajay

Feleletsa dipapiso tse

Jimi o na le mabolomo a le **mantsi**.

Borokgwe jwa ga Jimi bo **boleele**.

Jabu o na le mabolomo a le _____.

Borokgwe jwa ga Jabu bo _____.

Ajay o na le mabolomo a le _____.

Borokgwe jwa ga Ajay bo _____.



Bongi



Pam



Devi

Bongi o **moleele**.

Bongi o na le buka e **kgolo**.

Pam o _____.

Buka ya ga Pam e _____.

Devi o _____.

Buka ya ga Devi e _____.

Ke na le madi a **mannye**.

Molemo o latswega **bosula**.

O na le madi a _____.

Molemo o latswega _____.

O na le madi a _____.

Molemo o latswega _____.

A ke mangwe a
matlhaodi a o
tshwanetseng go
a gakologelwa.

bosula

bosulanyana

bosulasula

siame

siamenyanan

siamesieme

nnye

nnyanenyanan

nnyanenyanan

bontsi

bontsinyana

bontsintsi

TEACHER: Sign _____

Date _____

Go buisa kgang: Lulu o ne a ntse jang?



Matseno

Lulu e ne e le ngwana wa dingwaga di le lesome yo o neng a sa rate go arogana le bana ba bangwe. O ne a nna mo ntlong e kgolo mo motseng o montle thata. Jaaka e ne e le ngwana a le mongwe o ne a perpetleditswe thata, a le mabela. O ne a aga a ja le dilo tse di monate, mme a di tlönkatlonka fa pele ga ditsala tsa gagwe ntle le go arogana le bona. O ne a se ka tshamekisa ditsala tsa gagwe ka ditshamekisi tsa gagwe.

Letsatsi lengwe go le Lamathatso maitseboa, Adam, Muzi le Katse ba ne ba ya go tshameka le Lulu. Ba swetsa go mo ruta thuto e e siameng.

Mmele

Muzi o ne a tsaya sekeitiboto, mme bana ba refosanelo go palama sekeitiboto sa ga Lulu, ba ya kwa godimo le kwa tlase fa pele ga ntlo mo tseleng ya dikoloi kwa gaabo Lulu.

Lulu o ne a kopile batsadi ba gagwe gore ba mo rekele sekeitiboto ka Keresemose mme ba gana go mo rekela. O ne a tenegile e bile a budulogile fa ditsala tsa gagwe di gana go mo adima.

"O ithekele sekeitiboto sa gago, Lulu," ga bua John. "Morago o ka nna wa tshameka monate le rona!" Lulu o ne a utlwile botlhoko thata e bile a sotlegile mo moweng. O ne a soloftse gore o tlaa itumela maitseboa ao, mme jaanong o ne a tenegile e bile a tlhontse. O ne a lemoga gore o ntse a se pelonolo mo ditsaleng tsa gagwe le gore ba tshwanetse ba bo ba ne ba utlwa botlhoko.

Bokhutlo

Ka tshoganyetso a tlelwa ke kakanyo. "Ke eng lotlhe lo sa tsene mo ntlong mme ra nwa matutenyana ra ja kuku ya tšhokolete?" a ba bitsa. "Mme morago ga moo re ka nna ra tshameka ka khompiuta ya me."

Ditsala tsa ga Lulu dine di makaletse phetogo ya maitsholo ya bonako jo bo kalo. Ba ne ba itumeletse gore Lulu o ne a sa tlhole a ikakanya a le esi. Ba nagana gore jaanong o tlaa simolola go tshameka le bona ka ditshamekisi tsa gagwe le dimonamone kgabetsakgabetsa.

Pele o buisa

- Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng.
- Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa

- Bapisa kakanyetsa ya gago le se o se buisang.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Letha:



A re kwaleng Sekeletsa tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Lulu e ne e le tsala ya mofuta mang?

- | | |
|---|--------------------------------|
| A | Pelonolo e bile a arogana dilo |
| B | Pelomaswe e bile a sa abelane |
| C | Botsalano a rata batho |
| D | Bosula e bile a se pelotlhomo |

Lulu o ne a nna kwa kae? Mo.

- | | |
|---|---|
| A | motsaneng o o didimetseng |
| B | tseleng e e faraselang fa thoko ga lewatile |
| C | motseng o montle |
| D | difoleteng tse dileele mo toropong |

Ditsala tsa ga Lulu di mo etetse leng?

- | | |
|---|--|
| A | Ietsatsi lengwe go le Lamatlhatso maitseboa |
| B | maitseboa mangwe a Lamatlhatso go le tsididi |
| C | moso mongwe wa Lamatlhatso go le phefo |
| D | maitseboa mangwe morago ga sekolo |

Ditsala tsa ga Lulu di dirile eng go mo lemotsa gore se a se dirang se phoso?

- | | |
|---|--|
| A | Motsana o o didimetseng |
| B | Ba buile le ena ka ga go arogana dilo |
| C | Ba ne ba batla go tshameka ka ditshamekisi tsa gagwe |
| D | Ba mo reketse mpho ya Keresemose |

Ke dipolelo dife mo kgannyeng tse di re bolelelang gore Lulu o ne a le ngame?

| |
|--|
| |
| |
| |

Ditsala tsa ga Lulu di ne tsa ikutlwa jang ka ga maitsholo a a bongame?

| |
|--|
| |
| |
| |



A re direng

Mo setlhopheng sa lona, diragatsang motshameko wa kgang e. Le tlaa tlhoka baanelwa ba le bane: Lulu, Mary, John le Muzi.



TEACHER: Sign

Date

Letha:




A re kwaleng

Kwala tlhaloso ya semelo sa ga Lulu kwa matsenong a kgang. Fa o sena go fetsa, thalela mafoko otlhe a a tlhalosang a o a dirisitseng.



Jaanong kwala tlhaloso ya mafoko a le 40 ya tsala ya gago ya boikanyo. Fa o sena go fetsa, thalela mafoko otlhe a a tlhalosang a o a dirisitseng.



Go lebelela madiri

Madiri ke mafoko a a re bolelelang gore motho kgotsa selo se dira eng.

Mosimane o raga kgwele. Letlhare le wela fa fatshe.

Lediri ke lefoko la botlhokwa mo polelong; ntle le lona polelo ga e kitla e bopa kakanyo, jaaka, "Mosimane kgwele" kgotsa "Letlhare fa fatshe".



A re kwaleng

Buisa dipolelo mme morago o thalele madiri otlhe kgotsa mafoko a a supang tiro. Morago o sekeletse motho kgotsa selo se se dirang tiro. Mafoko a otlhe a tlaa nna maina.

| | |
|---|--|
| Lulu o jele tshokolete le ditshipisi | Bana ba tshamekile mo tshingwaneng ya ga Lulu. |
| Lulu o dirile tee. | Ntšwa e tebisitse John. |
| Bana ba tshamekile ka khompiuta ya ga Lulu. | Ntšwa e a bogola. |
| Lulu o arogane ditshamekisi le bana. | Lulu o tshetse matute mme bana ba a nwa ka bonako. |

TEACHER: Sign

Date



A re bueng



A re kwaleng

Rulaganya kgang ka ga mongwe yo o tshwanang le Lulu yo o fetolang maitsholo a gagwe fa kgang e tsweletse. Dira le ditsala tsa gago go tlhamha kgang ka ga mongwe yo o neng a se botsalano mme morago a nna botsalano.

Feleletsa mmepe o wa tlhaloganyo go rulaganya kgang ya gago.

- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago
- Kgwaritsakgwaritsa sekwalwathlomo sa gago ● Kopa tsala go runa sekwalwathlomo sa gago ● Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.


Moanelwamogolo le baanelwa ke bomang?

Moanelwamogolo o ntse jang mo matsenong a kgang?

Go diragala eng se se bakang gore a fetoge?

Moanelwamogolo o ntse jang mo bokhutlong jwa kgang?

Letha:



A re direng

A re kwaleng

Diragatsang kgang jaaka motshameko
mo phaposing. Buang gore
moanelwamogolo ke mang le
gore poloto ke eng.

Jaanong dirisa mmepe wa gago wa
tlhaloganyo go go thusa go kwala kgang.



Kwala setlhogo

O ntse jang mo
matsenong a
kgang?



Matseno

Go diragala eng
gore a fetoge?



Mmele

O ntse jang kwa
bokhutlong jwa
kgang?



Bokhutlo



TEACHER: Sign

Date

Madiri a dira tiro ya ona



A re bueng

Wena le molekane wa gago, lebelela setshwantsho mme o bue gore ke ditiro tse kae tse o kgonang go di bona mo setshwantshong. Lebelela ditiro jaaka go raga kgotsa go taboga. Tse ke tsona madiri.



A re kwaleng

Jaanong tlatsa madiri mo kholomong ya ntlha mme morago o kwale polelo o dirisa lediri. Kwala dipolelo tse di mo pakajaanong. O raga kgwele.

Raga

O raga kgwele ya dinao.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Jaanong kwalolola dipolelo ka pakapheti.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Letha:



A re kwaleng

Lebelela lenaneo la madiri a a mo pakajaanong le mo pakapheting. Thala sekere mo go a a sa nepagalang. Kwala madiri otlhe a a mo pakajaanong mo theiboleng.

| | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|---------|---------|
| ja | kwala | utlwa | buile | nole | robetse |
| nwa | tshwara | jele | tsaya | tshwere | Iwa |
| akanya | bua | utlwile | ruta | robala | Itse |
| | | | | | tsere |
| | | | | | akantse |

| Pakajaanong | Pakapheti |
|-------------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Pakajaanong | Pakapheti |
|-------------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



A re kwaleng

Jaanong batla madiri a a nepagetseng a pakapheti. Morago o a kwale fa thoko ga madiri a a nepagetseng a pakajaanong mo theiboleng.



Tlatsa lediri le le dumelanang le sediri.

| | |
|---------|--|
| batla | Jabu o _____ go reka sekeitiboto se sešwa. |
| batlile | Basimane ba babedi bale ba _____ go reka sekeitiboto se sešwa. |
| robala | Ntšwa e tshweu e _____ ka fa tlase ga bolao. |
| robetse | Dintšwa tse dikgolo di _____ mo tshigwaneng. |
| rata | Mosiamane o _____ dimonamone. |
| ratile | Bana ba _____ go ja dimonamone. |
| palama | Anna o _____ baesekele. |
| palame | Anna le Mandu ba _____ dibaesekele tsa bona. |
| ke | Rapula _____ mogokgo wa sekolo. |
| ba | Basimane _____ kwa sekolong jaaka re bua. |

TEACHER: Sign _____ Date _____

Bukatsatsi ya sephiri ya ga Mandu



A re buiseng

Lebelela setlhogo le ditshwantsho mme o bue gore o akanya gore kgang e e tlaa nna ka ga eng. A o tshola bukatsatsi? Batho ba kwala eng mo dibukatsatsing?



Pele o buisa
Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa
Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



Mandu o ne a rata go kwala letsatsi lengwe le lengwe. Letsasti lengwe le lengwe, o ne a kwala se a se dirileng mo letsatsing. Gape o ne a kwala diphiri tse a neng a sa battle ope go di bona. O ne a itse go fitlha bukatsatsi ya gagwe. O ne a lebelela mo phaposiborobalang ya gagwe mme a ipotsa gore o tshwanetse go e fitlha kwa kae, kwa go se kitlang go nna motho yo o e bonang. Kwa bofelong o ne a swetsa go e fitlha ka fa tlase ga bolao.

Maitseboa mangwe, fa Mandu le tsla ya gagwe Anna ba boa kwa sekolong, Mandu a fitlhela bukatsatsi ya gagwe e tlogetswe e phutholotswe mo bodilong jwa ya paposiborobalo. "Ijoo, bona Anna! Mongwe o ntse a buisa bukatsatsi ya me!" a goeletsa.

"O se ka wa tshwenyega," Anna a mo gakolola. "Wena batla lefelo le le botoka la go e boloka mo nakong e e tlang." Ba tlhatlhoba bukatsatsi. "Bona metlhala e e maswe ya menwana," ga bua Anna. "Se ke tshedimosetso e e siameng."

"Ke a go tshepisa, ke nnake wa mosimane, Thabo," ga bua Mandu. "Thabo o aga a le menwana e maswe." Mme morago a gakologelwa gore nnakaagwe o na le dingwaga di le tlhano fela mme ga a ise a kgone go buisa.

Morago a fitlhela moritshana o mohunou fa gare ga ditsebe tsa bukatsatsi. "Se ke tshedimosetso e e botlhokwa," a bua. "Mongwe yo o moriri o mohunou o tshwanetse a bo a buisitse bukatsatsi ya me. Mongwe le mongwe mo losikeng lwa gaetsho o na le moriri o o montsho. Ka jalo, tota e ka nna mang?"

"Ke mang yo ke mo itseng yo o nang le moriri o mohunou?" a botsa a lebelela ka pelaelo kwa moriring wa ga Anna o mohunou. Basetsana ba babedi ba swetsa go thaya serai. Mandu a busetsa bukatsatsi ya gagwe ka fa tlase ga bolao. O nonanona bopi jwa folouru fa fatshe fa thoko ga bolao.

Fa mongwe a ka atamela bukatsatsi, o tlaa fitlhela motlhala wa dinao mo folourung.

Basetsana ba tswa mo phaposing, ba iphitlha mo sekhutlwaneleng mme ba ema! Ka tshoganyetso, ba utlwa medumo ya go kgwaritsakgwaritsa e tla go tswa kwa phaposiborobalang.



Letha:

Ba tabogela gape mo phaposing ya ga Mandu. Ba bone eng? Foluru e ne e tletse ka metlhala ya maroo. Mme ga bo go le yo o molato!

Zola, ntšwa ya ga Mandu, e e nang le moriri o moleele o mosweu, e ne e tshameka ka bukatsatsi!

Basetsana ba ne ba sa dumele matlho a bona.

Ka jalo, e ne e le ena mmuisi wa bukatsatsi!

"Nako e e tlang," ga bua Anna a tsamisa menwana mo moriring wa gagwe o mohunou, "o tlao tshwanela go batla lefelo le le botoka la go fitlha bukatsatsi.

Ranotswe go tswa mo dithlatlhobong tsa ANA tsa 2012.



A re bueng

Baanelwabagolo ke bomang mo kgannyeng?

Poloto ke eng?

Maitshetlego ke eng, kwa kgang e diragalelang teng?



A re kwaleng

Batla lefoko mo kgannyeng la bokao jo bo tshwanang le jwa mafoko a:

Yo o molato

goeleditse

belaela

Ke goreng Mandu a ne a batla go fitlha bukatsatsi ya gagwe?

Ke goreng a ne a belaela monnawe wa mosimane, Thabo?

Ba ne ba beile serai sa mofuta mang?

Ke goreng a ne a belaela Anna?



TEACHER: Sign

Date



A re direng

Kwala dipolelo tse go tloga ka 1 go fitlha ka 6 go bontsha tatelano e e nepagetseng ya kgang.


- O fitlhetsi moriri o mosetlhanyana mo bukatsatsing.
- O fitlhetsi metlhala ya menwana mo bukatsatsing ya gagwe.
- O fitlhetsi gore mongwe o buisitse bukatsatsi ya gagwe.

- O ne a fitlha bukatsatsi ya gagwe.
- O bone ntšwa ya gagwe e tshameka ka bukatsatsi ya gagwe.
- O thaisitse ka go tshela folouru fa fatshe.



A re kwaleng

Akanya gore o Mandu. Kwala setsenywa sa bukatsatsi se mo go sona o sosobanyang gore o diragaletswe ke eng gompieno. Dirisa pakapheti.



A re bueng

Bua le setlhophsa sa gago ka ga semelo sa ga Mandu.
Bua ka ga se Mlandu a se buang le se a se dirang.
Re itse jang gore Mandu ga a ineele bonolo?
Re itse jang gore o itse go dira leano?
O lebega jang?



A re kwaleng

Tlatsa matlhaodi mangwe a a tlhalosang Mandu.



Letha:



Jaanong kwala temana e e tlhalosang Mandu.

A re kwaleng

Mandu ū moanelwa yo o kgatlhísang. O

Kwalolola dipolelo tse ka mokgwa wa puosebui kgotsa puopegelo.

"Thabo, a o ne wa tsaya bukatsatsi ya me?"

Mandu a botsa



"Anna, re dire eng maitseboa otlhe a?"

Thabo

"Nnyaya. Ke na le dingwaga di le tlhano fela mme ga ke ise ke kgone go buisa."

Anna a araba



A re kwaleng Tsenya matshwaopuso mo dipolelong tse.


fa sekolo se tswa basetsana ba babedi ba ne ba tshwara bese mme morago ba tsamaya go tloga kwa boemelabese go ya kwa ntlong ya ga mandu

mo tseleng ba ne ba ema kwa lebenkeleng mme ba reka yokate, dipanana le mašwi.

ba ne ba ya kwa mmileng wa mandela mme a retologela kwa molemeng go tsaya fifth avenue.

TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Buisa mafoko a
ka kelotlhoko.

| | |
|-------|---------|
| bua | buile |
| thuba | thubile |
| utswa | utswile |
| ja | jele |
| kwala | kwadile |
| wa | wele |

| | |
|----------|------------|
| fofa | fofile |
| tsamaya | tsamaile |
| opela | opetse |
| kgweetsa | kgweeditse |
| tsaya | tsere |
| naya | neile |

| | |
|---------|---------|
| bona | bone |
| nna | ntse |
| tshwara | tshwere |
| akanya | akantse |
| reka | rekile |
| robala | robetse |

Jaanong dirisa disete di le 3 tsa mafoko go feleletsa dipolelo tse.

Gompieno

Maabane

Gompieno

Maabane

Gompieno

Maabane



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo dipolelong tse.

O tlaa bona gore dipolelo tsotlhе di kwadilwe ka pakajaanong. Kwalolola dipolelo tse ka pakapheti. Dirisa lenaneo le le kwa godimo ga tsebe go go thusa.

Mandu **o/ba** tenegile gonwe mongwe o buisitse bukatsatsi ya gagwe.

Maabane

Ke **tlaa/tlide** palama sekeitiboto.

Maabane

Letha:



Basetsana **ba/o** botlhale thata gonne ba tshwara legodu.

Maabane

Bana **ba/o** boela sekolong.

Maabane

Setlhophsa sa kgwele ya dinao di/se tshamekela mo setediamong.


Maabane

Re a/ba bona gore o tshameka thata.

Maabane

Wena o/ba itumeletse kgetsana ya sekolo.

Maabane




Boithabiso

Thusa Mandu go sala motlhala
wa maroo morago.



SIMOLA



BOKHUTLO



TEACHER: Sign

Date


99



A re kwaleng



Maitshetlego ke afe?



A re direng

Diragaletsang tlelase
kgang ya gago.

- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go go thusa go rulaganya go kwala sekwalwa sa gago
- Kgwaritsakgwaritsa sekwalwathlomo sa gago
- Kopa tsala go runa sekwalwathlomo sa gago
- Boeletsa sekwalwa sa gago o bo o baakanya diphoso tse di setseng.

Letha:



A re kwaleng

Dirisa mmepe wa gago wa tlhaloganyo go
kwala kgang ya mafoko a ka nna 120.

Matseno


Mmele

Bokhutlo



TEACHER: Sign

Date



| Ke kgona go | | Go itlhahatlhoba | 😊 | 😢 |
|-------------|--|-------------------|---|---|
| buisa | tshate | ya maemo a bosa. | | |
| buisa | baatshate. | | | |
| buisa | sekwalwa | sa tshedimosetso. | | |
| buisa | dikgang. | | | |
| thala | tshate. | | | |
| rulaganya | le go kwala kgang. | | | |
| rulaganya | le go kwala phamfolete. | | | |
| kwala | temana. | | | |
| bolelela | pele dikgang le bokhutlo jwa tsona. | | | |
| sosobanya | kgang. | | | |
| kwala | sethalo sa moanelwa. | | | |
| dirisa | mathlaodi. | | | |
| dirisa | madiri a tlhomameng le a a sa tlhomamang. | | | |
| dirisa | pakajaanong e bonolo, pakapheti le pakatlang. | | | |
| kwala | temana. | | | |
| lemoga | madiri. | | | |
| netefatsa | tumalano ya sediri le thuanyisediri le lediri. | | | |
| dirisa | puopegelo. | | | |



Thitokgang 4: Ntlha le maitlhamele

Kgweditharo

Kgweditharo 2: Dibeke 5 - 6

49 Dianelaphologolo 104

Dianelaphologolo.
Tshedimosetso ka ga dianelaphologolo
Ditirwana tsa puisopele tse di
ikaegileng ka ditshwantsho, ditlhogo
le diforeimi tse di farologaneng.

50 Morago ga lebelo 107

Tlotlang ka ga kgang, baanelwa,
maitshetlego le poloto.
Barutwana ba tshwanetse go thala
mela ya mabelo ba ikaegile ka
ditlhaloso tse di mo kgannyeng.
Tekatlhaloganyo: go araba dipotso tsa
ditlhophontsi.
Go dirisa mathaodi go tlhalosa *mmutla
le khudu*.
Kwala tlhaloso ya moanelwa a le
mongwe.

51 Go bua dikgang 108

Go sosobanya kgang a tatelano o
dirisa makopanyi: sa ntlha, morago,
morago ga moo, kwa bokhutlong.
Go ipaakanyetsa go nna mmegi wa
metshameko go bega ka ga lebelo
magareng ga mmutla le khudu.
Go kwala dintlha tse o yang go di
tlagisa.
Go tlhatlhoba tlhagiso ya gago
kgatlhanong le lenaneonetefatso.
Tshimololo ya madiri-go.
Go thalela madiri-go mo dipolelong le
go balolola paka.
Tsenya mafoko a mašwa le bokao jwa
ona mo thanoding.

52 Madiri ke mafoko 110

Kwala temana o tlhalose gore o dirile
eng mafelo a a fetileng a beke.
Thalela madiri a a mo pakapheting.
Kwala temana e mo go yona o
tlhalosang gore o tlala dira eng mo
malatsing a a tllang a boikhutso
jwa dikolo. Thalela mafoko a a mo
pakatlang.
Kwala temana ka ga se se diragalang
mo phaposiborutelong ka
seno sebaka. Thalela madiri a a
pakajaanong.
Tshameka motshameko wa madiri a a
sa tlwaelegang.

53 Segwagwa le kgopa 112

Pele ga puiso: lebelela ditshwantsho
mme o o bereke gore kgang e bua ka
ga eng.
Tlotlang ka ga baanelwa, poloto,
maitshetlego le bokhutlo.

54 Go nagana ka ga kgopa le segwagwa 114

Dirisa makopanyi a a filweng le foreimi
ya go kwala e e nang le ditshwantsho
kana tshedimosetso go kwala kgang.

55 Sediri, madiri le sedirwa 116

Tshimologo ya sediri le sedirwa.
Go thalela sediri, lediri le sedirwa mo
dipolelong.
Tshimologo ya madiri a mafetedi le
madiri a e seng mafetedi.
Go bapisa madiri a mafetedi le madiri a
e seng mafetedi.
Go batla le go thalela madiri a mafetedi
le madiri a e seng mafetedi mo
dipolelong.
Kwala ditsenya tsa bukatsatsi tse mo
go tsona o tlhalosang gore o dirile
eng mo bokhutlong jo bo fetileng
jwa beke.
Balolola madiri a a mo pakapheting
le didirwa mo ditsenyweng tsa
bukatsatsi.

56 O kaya eng? 118

Go tlota ka ga maele, go kwala gore
a kaya eng mme morago o thale
setshwantsho go a sedimosa.

Sekwalwa sa ditaelo

Kgweditharo 2: Dibeke 7 - 8

57 Go dira dikuku 120

Go bua ka ga ditsompelo, mokgwa le
didirisiwa.
Tekatlhaloganyo mabapi le tatelano ya
ditaelo.
Go tlhaloganya mediriso.
Go bua ka ga tlolofoko le mareo a a
dirisitsweng.

58 Go kwala resipi ya me 122

Kwala resipi o dirisa foreimi e e filweng.
Tsenyeletsa ditsompelo, mokgwa le
didirisiwa.
Balolola o bo o thalele madiri otlhe a a
dirisitsweng mo diresiping.

Matseno a mediriso.
Go dirisa mediriso mo dipolelong.
Batla o bo o thalele mediriso e e
dirisitsweng mo dipolelong.
Feleletsa dipolelo tse di simololang
ka mediriso.

59 Go neelana ka dikaelo 124

Go naya dikaelo tsa go ya kwa
mafelong a a farologaneng mo
sekolong ka molomo.

Thala mmepe wa sekolo sa gago o bo o
kwala dikaelo tsa go tswa kwa hekeng
go ya kwa mafelong a a farologaneng
mo sekolong.

Kgaoganya ya mafoko: go kgaoganya
mafoko ka dinoko le go bala dinoko.

60 Puiso ya mmapa 126

Go araba dipotso ka molomo le
mokwalo o ikaegile ka ditshwantsho.
Go tshameka motshameko wa dipaka,
ka go ikatisa go dirisa pakajaanong,
pakatlang le pakapheti ka molomo.

61 Kwa dilo di leng teng 128

Go buisa mmepe o dirisa melebo
e e farologaneng.
Go bapisa melebo le go araba dipotso
tse di ikaegileng ka yona.
Kitsiso ya madirimatlhaedi.
Go feleletsa dipolelo ka go dirisa
madirimatlhaedi.
Go kwala dipolelo o dirisa
madirimatlhaedi.

62 Go neela dikaelo 130

Go naya dikaelo ka molomo o dirisa
dibopego tse pedi tsa mebepe e e
farologaneng.

63 Dira resipi 132

Go dirisa ditshwantsho go dira
resipi ka tatelano.
Go kwala ditaelo go bopa botaki.

64 A re kwaleng buka 134

Go dirisa mmepe wa
tlhaloganyo go
tlhama kgang.
Go kwala kgang
o dirisa mmepe
wa tlhaloganyo.





A re buiseng

Mo kgweditharong ya ntsha o buisa naane ka ga Mosimane yo o goeletsang "Phiri". Mo bekeng ya bobedi re tlaa lebelela tse dingwe.



Naane ke eng?

Naane ke kgang ka ga dibopiwa tsa metlholo, diphologolo, dimela le mafelo. E re tlottlela kgang e e nang le molaetsa o o nang le thuto. Dinaane tse dintsitse tsa bogologolo, jaaka "Mosimane yo o neng a goeletsatse "Sesutlhalefaufau", di bolelwa gape ka mokgwa o wa segompieno mme ka molaetsa o o tshwanang. O fitlhela diphologolo di kgonago bua, le maitshetlego a tlholego ka sekga le dinoka, mo dikgannyeng tse dintsitse.



A re bueng

- Lebelela ditshwantsho mo tsebeng kana letlhareng le le fa thoko. Naane e ka ga eng?
- A di akaretsa diphologolo tse di kgonango bua?
- Lebelela ditshwantsho mme o bue gore maitshetlego ke eng, kwa kgang e diragalang teng.
- Ntsha tsebe kana letlhare le le latelang go tswa mo bukeng ya gago. Sega tsebe kana letlhare mo meleng e mehibidi, o e mene mo meleng e mentsho go dira buka. Fa o feditse go dira seo, buisa kgang ka ditlhophpha tsa lona. Tlatsa ka dipudula tsa puo. Gape tlatsa ka dikarolo tse di tlogetsweng tsa kgang mo meleng e e tlogetsweng.




A re direng

Morago ga go buisa kgang, dirisa tlhaloso go thala lebala la mabelo kwa mmutla le khudu ba tlaa tabogang lebelo la bona teng.

Diphologolo di ne tsa tlala boitumelo fa khudu e kgabaganya mola wa phenyo. Di ne tsa goeletska kwa godimo mme modumo o ne wa utlwiba ke diphologolo tse di neng di le mo sekgweng bokgakala jwa dikilomitara di le mmalwa. Fa bera e ne e ne e neela khudu sekgele e ne ya re:



8



1

Kgato 2: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho.



Mmutla o ne wa taboga fa pele ga khudu. O ne a tswelela go lebelela kwa morago go lebelela khudu. O ne a tshega ka ena.




5

Kwa bokhutlong letsatsi la lebelo la goroga. diphologolo tsotlhe tsa sekwa tsa tla go tshegetsa Mmutla. di ne tsa rotloetsa tsa goeletska e bile di fofisa difolaga. di ne tsa butswela divuvuzela mme tsa opela dipina.

Bera e ne e le mosimolodi. "Mo matshwaong a lona, ipaakanyeng, RAGOGANG!" ya goeletska.

Tsamaya, khudu, tsamaya! O se ka wa nna bonya!



4



Mmutla le Khudu ba ne ba dula mo sekgweng. Mmutla o ne o le motlotlo ka lebelo la gagwe. O ne ka gale a kgala khudu ka gonne o ne a le bonya.

Mmutla o ne a gakgamadiwa ke fa Khudu a mo gwetlha go ya lebelong le ena. "Re tlaa taboga mo lebaleng," a bua.

Ka bonako dikgang tsa lebelo di ne di tletse mo sekgweng. Diphologolo tsotlhe le dinonyane di utlwile ka ga lona.

2

Diphologolo di ne di itumetse thata mme tsa simolola go goeletsfa di bona khudu a le gaufi le mola wa phenyo. Ba ne ba goeletsfa le go lets divuvusela.

Modumo o ne wa tsosa mmufla. Khudu e ene e setse e fitlhile kwa moleng wa phenyo! O ne a tlolela kwa godimo mme a taboga kwa morago ga gagwe.



7



Mmutla o ne wa swetsa go ikatisetsa lebelo.

3



Mmutla o ne o dumela gore ke ona mofenyi wa lobelo. O ne a swetsa go ikhutsa ka fa tlase ga setlhare mme a reetsa mmino. Fa khudu e atamela, o ne wa tlolela le go tabogela kwa moleng wa phenyo.

6

Morago ga lebelo



A re kwaleng

Buisa dipotso tse mme morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Baanelwabagolo ba naane e ke bomang?

- | | |
|---|---------------------|
| A | Khudu le serurubele |
| B | Mmutla le khudu |
| C | Bera le khudu |

Maitshetlego a naane e ke afe?

- | | |
|---|-----------------------|
| A | Sekgwa |
| B | Serapa sa diphologolo |
| C | Serapa sa Kruger |

Ke efe ya tse di latelang e e tlhalosang mokgwa wa mmutla?

- | | |
|---|------------------------|
| A | Pelonomi le tlhokomelo |
| B | bosula le matlhajana |
| C | Mabela le makgakga |


Molaetsa wa kgang ke ofe?

- | | |
|---|---|
| A | Fa o kopa thuso ga ga ope yo o ka go thusang. |
| B | Bonya jwa sekgala se se lolameng bo fenza lebelo. |
| C | O tshwanetse go tshepagala. |

A o a dumela gore kgang e ke naane? Goreng o rialo.

| |
|--|
| |
| |
| |

Akanya ka matlhaodi go tlhalosa semelo sa mmutla le khudu. A kwale mo mabokosong.



Dirisa mangwe a mafoko go tswa mo tirwaneng e e fetileng go kwala temana e e tlhalosang mongwe wa baanelwa ba babedi ba.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

TEACHER: Sign

Date



Sobokanya kgang ya mmutla le khudu ka dipolelo di le 8.

A re kwaleng



A re bueng

Itire e kete o mmegi wa metshameko mme o tshwanetse go neela pegelo ka ga lebelo la ga mmutla le khudu. O tlaa reng?

Neela pegelo go setlhophsa sa gago.

Kwala dintlhā tse dingwe gape.

*Mme jaanong mo
dikgannyeng tsa
metshameko.
o a bega. Lebelo magareng
ga mmutla le khudu le
diragetse kwa Sekgweng sa
Ditlhare tse Ditala.*



Gotlhola

A ke ne ka

Neelana ka pegelo ya motshameko ka nepagalo,
ka tatelano e e nepagetseng?

Neelana ka tshedimosetso e e lekaneng ka ga
lebelo, baanelwa le maitshetlego?

Dirisa puo e e nepagetseng ya bana?

| | ✓ | ✗ |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Go le gontsi ka madiri

Lediri le legolo mo polelong le bidiwa lediritota. Lediritota le re bolelela se motho a se dirang kgotsa se batho ba ba fetang bongwe ba se dirang. Madiri a fetoga go ya ka dipaka.

Maabane ke tlhatswitse dijana. Gömpleno ke tlhatswa dijana.



A re kwaleng

Thalela madiritota mo dipolelong tse. Mme o bue gore a di mo pakajaanong kgotsa pakapheting.

| Dipaka |
|------------------------------|
| Ke ya kwa lebenkeleng. |
| O ya kwa ngakeng. |
| Ba ile kwa setediamong. |
| O tshameka kgwele ya dinao. |
| Ke jele dijotshegare tsa me. |

| Dipaka |
|-----------------------------------|
| O ya kwa bopalamelong jwa dibese. |
| O nwele mašwi. |
| Ba lebelela TV. |
| Ke palame baesekele ya me. |
| O gotlha meno a gagwe. |

Dirisa madiri mo dipolelong mme o bue gore polelo e mo pakeng efe.



naya

ile

neetse

jele

tsamaya

taboga

tabogile

ja



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tlhano ka ga se o se dirileng mo mafelong a beke e e fetileng.
Mme o sekeletse madiri otlhe a pakapheti.

Kwala dipolelo di le tlhano ka ga se o se dirileng mo malatsing a boikhutso a Sedimonthole.
Mme o sekeletse madiri otlhe a pakatlang.

Lebelela tlelase ya gago jaanong. Kwala dipolelo di le tlhano ka ga sengwe le sengwe se se
diragalang jaanong. Sekeletsa madiri otlhe a pakajaanong.

Madiri a a sa tihamalalang



Boithabiso

Taboga lebelo. Buisa pakajaanong le pakapheti tsa lediri lengwe le lengwe mo moleng o o serolwana. Tsala ya gago e tshwanetse go buisa mafoko a a mo moleng o o talaloapi. Lebelela gore mofenyi ke mang. Morago tswala kholomo ya pakapheti mme o botse yo mongwe le yo mongwe gore pakapheti ya lediri lengwe le lengwe ke mang.

| | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| reka | rekile | tsamaya | tsamaile |
| epa | epile | na | nnile |
| thala | thadile | tshwara | tshwere |
| kgweetsa | kgweeditse | itse | itsele |
| ja | jele | dira | dirile |
| wa | wele | duela | duetse |
| jesa | jesitse | taboga | tabogile |
| utlwa | utlwile | bona | bone |
| bona | bonwa | romela | rometswe |
| fofa | fofile | tsikinya | tsikintswe |
| bona | bonwa | dula | dutse |
| reka | rekile | robala | robetse |
| gola | godile | bua | buile |
| na | nnile | ema | eme |
| reetsa | reditse | feela | feetse |
| iphitlha | iphitlhile | thuma | thumile |

Segwagwa le kgopa



A re bueng


Bua le tsala ya gago ka ga khathunu. E tlotla ka ga kgang e e tshwanang le kgang ya mmutla le khudu. Lebelela setshwantsho mme o bue gore kgang e ka ga eng.



A re kwaleng

Baanelwa ke bomang?

Maitshetlego ke eng?



Polo to ke eng?

Bokhutlo ke eng?

Letha:



A re kwaleng

Dirisa ditshwantsho go go thusa go kwala kgang ka
ga segwagwa le kgopa. Dirisa mangwe a mafoko a
go go thusa go golaganya ditemana.

Makopanyi

Sa ntlha, morago, ga latela,
morago ga moo, pele ga
moo, kwa bofelong, kwa
bokhutlong, mo tsamaong
ya nako



Handwriting practice lines for the first part of the song.



Handwriting practice lines for the second part of the song.



Handwriting practice lines for the third part of the song.



Handwriting practice lines for the fourth part of the song.



Handwriting practice lines for the fifth part of the song.



Handwriting practice lines for the sixth part of the song.

Bokhutlo

TEACHER: Sign

Date

Go nagana ka ga kgopa le segwagwa




A re buiseng

Buisetsa setlhophpha
sa gago kgang
ya gago kwa
godimo. A dikgang
di a tshwana? Di
farologang ka
tsela efe?



A re direng

Diragatsa kgang
le setlhophpha
sa gago. O tlaa
tlhoka kgopa,
segwagwa le
moanedi yo o
tlotlang kana yo
o anelang kgang.



A re kwaleng

Buisa kgang ya gago mme o dire lenaneo la madiri otlhe a o a dirisitseng.
Sekeletsa otlhe a a mo pakapheting.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



A re bueng

Itire e kete o mmegi wa metshameko mme o tshwanetse go neelana ka pegelo
magareng ga kgopa le segwagwa. O ka reng?

Neelana ka pegelo ya gago kwa setlhopheng sa gago.

Kwala dintlhā tse dingwe.

Gompieno jaana
dikgang tsa metshameko.
_____ o a bega.

Lebelo magareng ga kgopa
le segwagwa le diragetse
gompieno kwa Green Tree
Village.



Go lebelela

A ke ne ka

✓ ✗

Neelana ka pegelo ka tlhamalalo, ka tatelano e
e maleba?

Neelana ka tshedimosetso ka ga lebelo,
baanelwa le maitshetlego?

Dirisa puo e e nepagetseng ya bareetsi ba
bašwa?

Madiri a mangwe

Fa go na le lenaneo la madiri a a kgethegileng a re a bitsang madiregi. A ke madiri a a tshwanang le rata, na le, tlhaloganya, itse go na le tiragalo.




Sekao: *Ga ke rate dimonamone* (rate ke lediregi) mme
Ke ja dimonamone (ja ke lediri la tiragalo)

A re kwaleng

Tlatsa madiri a a nepagetseng mo dipolelong tse.

| | |
|---------------------|--|
| dumela | Gore _____ re na le tirogae e ntsi. |
| dumela | Ena _____ le nna. |
| lebega | E _____ a na. |
| lebega | Ba _____ tla timela. |
| dumela | Ga ke _____ kgone dikgang. |
| dumela | Ena _____ dikgang. |
| ke tsa | Buka e _____ go rakgadi. |
| ke tsa | Dibuka tse _____ go rakgadi. |
| utlwā | K _____ e lwala. |
| utlwā | O _____ a lwala. |
| tlhoile | O _____ maemo a bosa a a tsididi. |
| tlhoilwe | Nna _____ maemo a bosa a a bolelo. |
| rata | Ke _____ tshokolete. |
| rata | Ba _____ dimonamone. |
| eletsa dikeletso | Ke _____ na le baesekele. Wewe o _____ kgona go tshameka kgwele ya dinao. |
| kala | I _____ 35 kg. |
| kala | Tlou _____ e feta moo. |



Jaanong bopa dipolelo tsa gago o dirisa madiri a.

| | |
|-----------|--|
| rata | |
| lekana | |
| itumelela | |
| gopola | |
| nkgelela | |
| latswa | |

Sediri, madiri le sedirwa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse le ditsala tsa gago.

Thalela sediri ka mmala o mohibidu. Sediri ke motho kgotsa selo se se dirang tiro.

Thalela lediri ka mmala o talaloapi. Lediri ke lefoko le le dirang.

Thalela sedirwa ka mmala o motala. Se se go bolelela gore ke mang kgotsa ke eng se se kgoreletsang lediri.

O nole tee ya gagwe.



Batla o bo o thalela madiri mo go nngwe le nngwe ya dipolelo tse. Jaanong sekeletsa sedirwa.

Katse e lelekisa peba.

Dimpho o rata dijo.

Moapei o fisitse dijo.

Mosimane o thubile letlhhabaphefo.

Mosetsana o fofisitse khaete.

Mosetsana o fofisitse khaete.



Madiri mangwe a dira tlhaloganyo ntle le fa a na le sedirwa. A bidiwa mafetedi.

O thubile letlhhabaphefo.

Ke tladirse galase ya me.

O tlhapa sefatlhego sa gagwe.

Mandu o fitlhile bukatsatsi ya gagwe.

Bera e simolotse lebelo.

Anna o kwadile imeile.

Jaanong lebelela dipolelo tse. Thalela sediri le lediri. Dipolelo tse ga di na sedirwa.

Madiri a e seng mafetedi ga a tlhoke sedirwa go dira polelo e e feletseng.



O a buisa.

Ntšwa e a robala.

Re a ja.


Ba a dira.

O a lela.

Ba a taboga.

Katse.

Sekepe se a nwela.



Letha:



A re kwaleng

Jaanong batla o bo o thalela madiri mo temaneng e.

Ke ne ke batla go opela kwa konsarateng mme ke ne ka tshwanelo go ya ngakeng.

Thekesi e ne e sa tla mme ke ne ka tshwanelwa ke go tsamaya. Ngaka e atlanegositse gore ke tshwanelwa ke go ja maungo a mantsi. Ke tlaa di jwala mo tshingwaneng ya me.



A re kwaleng

Kwala setsenywa sa bukatsatsi se mo go sona o tlhalosang gore o dirile eng mafelo a beke a a fetileng. Fa o feditse go dira seo, thalela sediri ka bohibidu, madiri ka mmala o o botala jwa legodimo mme sedirwa ka o o botala jwa tlhaga.



TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Bua le setlhophsa sa gago ka ga tlhaloso ya diane tse di ntšhwafaditsweng. Morago o kwale se o naganang maele a se kaya.



A re kwaleng

Rre o mo loma tsebe. Jaanong sephiri se dule.

Lulu **o ntse ka ditsebe.** Jaanong o tsene mo mathateng a se nang bolekanyo.



Pule ke motho yo o **lebeleling ba bangwe kwa tlase.** Gantsi ga a na sepe le batho ba ba sa reng sepe.

| |
|--|
| |
| |
| |



Ke rekets kolojwane mo kgetseng. **Gajaana ga ke na madi gonne motho o a ntseetse ke mo lebile.**

| |
|--|
| |
| |
| |

A ke tota bone 100% mo tekong ya me kgotsa o mpa **o nona pelo ya me ka mathe** fela?

| |
|--|
| |
| |
| |



Nka se kgone motshameko oo wa khompiuta. **Sa gore ke tlaa o reka ke go itlantla diteme fela.**

| |
|--|
| |
| |
| |

Letlha:

Jabu le abuti wa gagwe ba a tshwana. O ka re **magotlonyana a mabedi**.



Ga re a ka ra tlotla ka ga yona gonno Pule ga a **mpeye sebete**.

Ba ntshana se inong. Motho yo wa gago o jele tlwae.



Batho bangwe ba lela **dikeledi tsa mathe**. Ka re ba kgobile kgetse.



A re direng

Tlhophha lengwe la maele mo tsebeng kana letlhareng le mme o thale setshwantsho se mafoko a bonalang a se kaya.



A re buiseng

Buisa resipi mme morago o arabe dipotso:

Resipi ya dikuku

Didiriswa kana ditsompelo

Maswana a le 4 a botoro

Maswana a le 2 a poere e e bakang

Kopi e le 1 ya bopi

Mae a le 2

Maswana a le 3 a sukiri

Kopi e le 1 ya mašwi

Letswai le lennye

Halofa ya leswana la vanila

Mokgwa

1. Gakolosa botoro mo mogoteng kana molelong o o kwa tlase.

2. Tlhakanya didiriswa tse di omileng mmogo mo sejaneng se segolo.


3. Tlhakanya didiriswa tse di metsi go akaretsa le botoro e e gakolositsweng mo sejaneng se sennye se sengwe.

4. Tshela didiriswa tse di metsi mo sejaneng sa ditsompelo tse di omileng mme o fuduwe motsotsö o le mongwe.

5. Tshela maswana a a tletseng a botoro mo paneng.

6. Fa dipudula di tlhagelela mo godimo fetola dikuku.

7. Fa matlhakore otlhé a le mahunou o ka nna wa tshola tshola kgaba ya sirapa.



A re kwaleng

Buisa resipi ka kelotlhoko mme o arabe dipotso ka ga yona.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Letha:

Ke ditsompelo dife tse di metsi? Naya lenaneo la tsona.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Dikuku di tshwanetse go abiwa jang?

| |
|--|
| |
| |

Re kaya reng fa re bua ka molelo o o kwa tlase?

| |
|--|
| |
|--|

Folipi e kaya eng?

| |
|--|
| |
|--|

Mmala o o bohunou jwa gauta ke ofe?

| |
|--|
| |
|--|

Re kaya reng fa re bua ka letswainyana?

| |
|--|
| |
|--|

Go kgotlopanya ke go dira eng?

| |
|--|
| |
|--|

O tshwanetse go dira eng fa o fetsa go tshela ditsompelo tse di metsi mo sejaneng?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Go kwala resipi ya me



A re kwaleng

Jaanong kwala resipi ya gago
e o e ratang.

Thalela madiri otlhe mo
resiping ya gago le mo
resiping ya dikuku.



Resipi ya _____

Didiriswa kana ditsompelo

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Mokgwa

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Dijana tse di tlhogegang

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |



A re bueng

- Tlhalosa resipi ka tatelano e e nepagetseng kwa setlhopheng sa gago.
- O dirisitse mafoko a tshwana le ‘o tshwanetse’ gakae?
- A bidiwa mafoko a modiriso.

Lebelela mafoko a a modiriso.

Mafoko a re bolelela eng?

Re dirisa “**kgona**” go bontsha bokgoni.Re dirisa “**nka nna**” go kopa tetla.Re dirisa “**tshwanetse**” go bontsha botlhokwa.Re dirisa “**tlaa**” go bontsha maikaelelo.**kgona****tshwanetse****tshwanetse****nka nna****tlaa****tshwanetse**

Letha:



A re kwaleng

Batla o bo o thalela mediriso mo dipolelong tse. Re go diretse ya ntlha.

O tshwanetse go tla le diaparo tsa go thuma fa o batla go thuma.

Bese e tlaa tloga mo sekolong ka 09:00.

O tshwanetse go itlela dijotshegare tsa gago.

O tshwanetse go dira tirogae ya gago letsatsi le letsatsi.

Ke tlaa tshameka kgwele ya dinao ka moso.

O se ka wa goga.

Ga ke kgone go tshameka gompieno. Ke tshwanetse ka ithutela diteko tsa me.

A nka tswa kwa sekolong ka bonako gompieno?

O kguna go tshameka kgwele ya maoto bontle thata.

Ke tshwanetse go ya kwa ngakeng ya meno gonne leino la me le a opa.



A re kwaleng

Jaanong feleletsa dipolelo tse.


O se ka wa

Ke tlaa

O tshwanetse go

Ke tshwanetse go

A nka



Go neelana ka dikaelo



A re direng

Gompieno mosimane yo mošwa o simolotse kwa sekolong. Mo thuse go batla tsela ya gagwe mo tikologong ya sekolo.



A re direng

Buisa dikaelo ka kelotlhoko. Mme o sale dikaelo morago go bona mafelo a a farologaneng mo godimo ga polane ya sekolo. Fa o bone mafelo, tlatsa maina a ona mo mmepeng.

| | |
|------------------------------|---|
| Phaposiborutelo ya Mophato 4 | Ke phaposiborutelo ya ntlha mo letsogong la moja. |
| Kantoro ya ga mogokgo | Fa a tsena, o tshwanetse go tsamaela kwa molemeng. Ke phaposi ya bobedi mo letsogong la moja. |
| matlwanabooithusetso | Fa a tsena kwa sekolong o tshwanetse go retologela kwa molemeng. O tlaa bona phaposi ya bone mo mojeng. |
| Mabala a metshameko | Fa a tsena o tshwanetse go fapogela kwa molemeng mme a fete ka mojako o o kwa mojeng wa gagwe. |

Letha:



Jaanong taka mmapa wa sekolo sa gago.

Boithabiso



A re kwaleng

Kwala dikaelo go tswa mo hekeng ya sekolo go ya kwa phaposiboruteleng ya gago.



Kgaoganyo ya mafoko



A re kwaleng


Kgaoganya mafoko a ka dinoko. Morago o bo o kwala palo ya dinoko mo lefokong le le mo lebokosong. Fa o feditse go dira seo, dirisa mafoko a le 6 go bopa polelo. A kwale mo bukeng ya gago.

Ela tlhoko gore
tsotlhe tse ke
ditlhongwa.

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Me/ba/la/ba/la | 5 | tlhonya | <input type="text"/> | tlhaloso | <input type="text"/> | maswe | <input type="text"/> |
| tlhokathuso | <input type="text"/> | tlhontse | <input type="text"/> | papiso | <input type="text"/> | maswe | <input type="text"/> |
| itumedisa | <input type="text"/> | itshepa | <input type="text"/> | kutlwelobotlhoko | <input type="text"/> | moamogedi | <input type="text"/> |
| boitumelo | <input type="text"/> | tshepagala | <input type="text"/> | dinoko | <input type="text"/> | puisano | <input type="text"/> |
| botlhaswa | <input type="text"/> | bontle | <input type="text"/> | bontle | <input type="text"/> | iketlile | <input type="text"/> |

TEACHER: Sign Date

Kwa Jabu le Tshepo ba dulang teng



Lebelela setshwantsho mme o tlatse mafoko a a tlogetsweng.

A re kwaleng

1. Thema o nna mo ntlong ya mabota le marulelo a a serolwana.
2. Thema o tsamaela kwa molemeng, o kgona go tsamaela kwa veneng.
3. Jabu o nna mo ntlong e e nang le marulelo. O lebeletse Thema.
4. Jabu o retologela kwa molemeng. Morago o a retologa. O kgona go reka.
5. Fa Thema a batla go reka setempe o retologela kwa hekeng gonne e kwa mojeng wa gagwe.



Motshameko o o gagametseng – ke mang yo o tlaa nnang mofenyi

- Latlhela letaese.
- Tsamaisa setshwai.
- Dirisa dithhaloso tsa nako tse di bontshiwang mo ditopong tse ditshweu o bo o bopa polelo.
- Yo o fitlheng kwa bofelong wa ntlha ke mofenyi.



Kwa dilo di leng teng



A re bueng

- Fa o eme mo setulong mo phaposiborutelong mme o bo o lebelela kwa tlase, o bona eng?
- Fa o eme kwa morago mo phaposing mme o bo o lebelela kwa phaposiborutelong, o bona eng?
- Fa o eme fa pele ga tlelase mme o bo o lebelela phaposiborutelo, o bona eng?
- E leke.


Dira lenaneo la dilo di le 12 tse di mo phaposiborutelong mo setshwantshong sa 1.

Di tshwae fa di tlhagelela gape mo setshwantshong sa 2.



A re kwaleng

1. Bokwamorago jwa phaposiborutelo



2. Pono ya polane ya phaposi borutelo



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse pedi mme morago o arabe dipotso tse di latelang.

Setshwantsho 1

Setshwantsho 2

Motaki o ne a eme fa kae fa a ne a thala setshwantsho se?

Kwa morago kgotsa kwa godimo

Kwa morago kgotsa kwa godimo

Ke bana ba bakae ba ba ka dulang mo tlelaseng?

Ke eng se se bapileng le letlhhabaphefo?

Go na le matlhhabaphefo a le makae mo tlelaseng?

Go na le dišelofo di le kae mo šelofong ya dibuka?



A re kwaleng

O itsesitswe madiri a a farologaneng mo kgweditharong e.
Tlhophya le go tlatsa mathusamadiri a a nepagetseng mo
polelong nngwe le nngwe. Mme o thalele madiri.

| | | |
|---------|-----|---|
| ba | 1. | Re _____ tshameka bolotloa. |
| ne | 2. | Ke _____ ke mmolelala ka ga bothata jo. |
| sa ntse | 3. | O _____ a tshaba mmaagwe le gompieno. |
| tlaa | 4. | Ke _____ go mmolelala kgang e. |
| tlhola | 5. | O _____ bua tota. |
| a | 6. | Batho bale _____ ba batla nna. |
| ne | 7. | Re _____ tshameka bolotloa. |
| tlile | 8. | Ke _____ ke mmolelala ka ga bothata jo. |
| le | 9. | O _____ a tshaba mmaagwe le gompieno. |
| tlile | 10. | Ke _____ go mmolelala kgang e. |
| a | 11. | O _____ bua tota. |
| ne | 12. | Batho bale _____ ba batla nna. |

Mathusamadiri ke bathusi

A thusa madiri go feleletsa bokao. A tla pele ga madiri mo polelong.



1 ba, 2 ne, 3 sa ntse, 4 tlaa,
5 tlhola, 6 a, 7 ne, 8 tlile, 9 ile,
10 tlile, 11 a, 12 ne.

Jaanong tlhopha lefoko le le lengwe go tswa mo go mangwe le mangwe a a khalarilweng mo lebokosong mme o itirele dipolelo tsa gago.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



A re kwaleng Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Mmila wa Hadebe o kwa **bokone/borwa** jwa mmila wa Mandla.

Sekolo se kwa **bokone/borwa** jwa mmila wa Mandla.

Bookelo bo kwa **bokone/borwa** jwa mmila wa Hadebe.

Jaanong tlatsa ka karabo e e nepagetseng.

Bookelo bo kwa mmileng ofe?

Phaka e mo mmileng ofe?

Lefelo la molelo le kwa mmileng ofe?

Kwala dipolelo di le tharo ka ga gore dilo di kae mo mmapeng o.

Letha:



A re bueng

Jaanong lebelela mmapa o o mo tsebeng kana letlhareng le. Neela tsala ya gago dikaelo tsa mafelo a a farologaneng. Ka gale simolola dikaelo go tswa kwa sekolong.

Sekao:

Potso: Ke ya kwa dibolokong tsa 4 kwa borwa le kwa bolokong ya 1 kwa Bophirima. Ke ya kwa kae?

Karabo: Ngaka ya meno



A re kwaleng

Buisa dikaelo tse. Tlatsa mafelo a motho a yang kwa go ona mo kholomong e e mo mojeng. Dirisa ona mmapa o.

| | |
|--|-----------------|
| Ke ya diboloko tse 2 kwa botlhabatsatsi le diboloko tse 2 kwa borwa. | Kantoro ya poso |
| Ke ya diboloko tse 3 kwa borwa le diboloko tse 3 kwa bophirima. | |
| Ke ya di boloko di le 3 kwa botlhabatsatsi. | |
| Ke ya diboloko tse 3 kwa borwa le diboloko tse 2 kwa bophirima. | |
| Ke ya diboloko tse 2 kwa bokone le boloko e le 1 kwa botlhabatsatsi. | |
| Ke ya diboloko tse 2 kwa borwa. | |

TEACHER: Sign

Date



A re direng

Nomora ditshwantsho ka tatelano e e nepagetseng ya go dira borothopate.



A re kwaleng

Jaanong kwala resipi o bontsha ditsompelo tse o tlaa di tlhokang.



Go dira botoro ya matokomane le borothopate jwa banana

Ditsompelo

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Mokgwa

1

2

3

4

5

Dira bogodimo jwa phensele



A re direng

- 1 Seg a bogodimo jwa phensele go tswa mo tsebeng kana mathareng a a segilweng go tswa kwa morago ga buka.
- 2 Seg a bogodimo jwa phensele mo moleng o mokima.
- 3 Mena go bapa le mela e e maronthorontho.
- 4 Menolola bogodimo mme o tshase ka sekgomaretsi.
- 5 Ema metsots e le mmalwa gore sekgomaretsi se ome.
- 6 Tsaya phensele. Phuthela seterepe se se kwa tlase se sesweu sa seoketsaphensele kwa godimo ga phensele bokana ka 1 cm go tswa kwa godimo.
- 7 E tshware thata mme o lekanyetse lemeno go ya kwa phenseleng.



Go lebelala

Nka kgona go



buisa tshedimosetso ya setlhengwa, sk. tshate ya maemo a bosa.

kwala tshedimosetso ya setlhengwa.

neela tshedimosetso go tswa mo kgannyeng.

kwala kgang.

kwala tlhaloso ya moanelwa.

buisa le go tlhaloganya tlhakatlhakano ya naane.

kwala naane.

dirisa matlhaodi.

naya maemo a tekano jaaka mogolo mogolwane mogologolo.

dirisa maemeditho (ena, bona, rona).

dirisa marui (gagwe, tsa me, tsa rona).

dirisa masupi (tse, tsele, yole).

bontsha leina le sedirwa mo polelong.

naya madiri a a nepagetseng go dumelana le sedirwa.

dirisa ditlhogo tse di nepagetseng.

naya bontsi jo bo nepagetseng.

naya malatodi a a nepagetseng.

dirisa pakapheti.

dirisa pakatlang.

dirisa pakajaanong.

tlhalosa mefuta e e farologaneng ya madiri, madiritota, mafetedi, madiredi.

naya madiri a a nepagetseng a a tlhamaletseng le a a sa tlhamalalang.

lemoga madiri a a sa feteleng.

dirisa madiri a a simololang ka "go" le a a se nang "go".

dirisa mathusamadiri a a nepagetseng.

kgaoganya mafoko go ya ka dinoko.






A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang. Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo mmepepeng o wa tlhaloganyo.




Itirele buka ya gago. Sega tsebe kana letlhare le le latelang la buka e. Sega mo meleng e e maronthorontho. Mena tsebe kana letlhare mo meleng. Kwala setlhogo sa kgang kwa sephuthelong kana letlharekapesong. Kwala leina la gago fa tlase ga setlhogo, ka gonke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong kana letlharekapesong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



Dingwaga tsa gago

Kwa o dulang teng

8

Thala setshwantsho fa.



Kgato 2: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (ke wena mokwadi).

1

Kgato 4: Seg a mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo.

Kgato 1: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho.

5

4

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala mmele wa kgang fa.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.

2

Feleletska kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Kwala se se diragaling kwa bokhutlong jwa kgang.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thanodi ya me



A
a

B
b

C
c

D
d

Handwriting practice lines for the letters A and a.

Handwriting practice lines for the letters B and b.

Handwriting practice lines for the letters C and c.

Handwriting practice lines for the letters D and d.


Handwriting practice lines for the letters A and a.

Handwriting practice lines for the letters B and b.

Handwriting practice lines for the letters C and c.

Handwriting practice lines for the letters D and d.

Thanodi ya me



E
e



F
f



G
g



H
h

Thanodi ya me



I
i

j
j

J
j

K
k

K
k

L
l

L
l

Handwriting practice lines for the letters I and i.

Handwriting practice lines for the letters J and j.

Handwriting practice lines for the letters K and k.

Handwriting practice lines for the letters L and l.

Handwriting practice lines for the letters I and i.

Handwriting practice lines for the letters J and j.

Handwriting practice lines for the letters K and k.

Handwriting practice lines for the letters L and l.

Thanodi ya me



M
m



N
n



O
o



P
p

Handwriting practice lines for the letter M.

Handwriting practice lines for the letter N.

Handwriting practice lines for the letter O.

Handwriting practice lines for the letter P.

Thanodi ya me



Q
q



R
r



S
s



T
t

Handwriting practice lines for the letter Q.

Handwriting practice lines for the letter Q.

Handwriting practice lines for the letter R.

Handwriting practice lines for the letter R.

Handwriting practice lines for the letter S.

Handwriting practice lines for the letter S.

Handwriting practice lines for the letter T.

Handwriting practice lines for the letter T.

Thanodi ya me



u
u



v
v



w
w



x
x

y
y

z
z

Please see page 133 for instructions on how to make these pencil toppers.

